

*bosansko-hercegovački magazin*

# Europa

mart 2014

**Početak ere polaganja računa**

**Intervju Florian Biber:**

**EU daje nezasluženi legitimitet liderima u BiH**

Svim pripadnicama ljepšeg pola uredništvo Europa Magazina čestita 8. mart, Dan Žena!

# **ADVOKATSKA KANCELARIJA**

## **Aleksandra H. Bronsted, PC**

*Attorney at Law*



**Aleksandra H. Bronsted**

**Osobne ozljede zadobivene:**

**Na radu/Workers' compensation**

**U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents**

**Pri padu/slip and fall**

**Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability**

**Medicinske greške/medical malpractice**

**6065 Lake Forrest Dr.**  
**Suite 200**  
**Atlanta, GA 30328**



**Porodično pravo/Divorce**

**Krivično pravo/Criminal Law**

**D.U.I**

**Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922**

*Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!*

## U ovom broju:

### 4 Komentar

Početak ere polaganja računa

### 8 BiH:

Neuspjeh EU u Bosni i Hercegovini

### 16 OHR:

Lideri moraju čuti vapaj naroda

### 20 Intervju

Florian Biber:

EU daje nezasluženi legitimitet

liderima u BiH

### 28 Društvo:

Otjeraj nas, Štefan Füle, sa vlasti  
u naše vile!

### 32 Nauka

### 34 Automobili

### 36 Film

### 38 Sport

Belgija najteži rival BiH na putu ka

EP u Francuskoj 2016.godine

### 40 Porodica

### 44 Zabava

### 46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 



**Maxo & Associates, LLC**  
*Vrijeme za takse 2013*  
**HIDO MAKSUMIC**  
Dipl. Accountant

Personal & Corporate Taxes,  
Bookkeeping, Professional Consulting

Cell: 404.429.6379  
E-mail: h\_maksumic@yahoo.com

155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046



**www.bosnianyellowpages.us**

jedna web stranica za sve vaše potrebe

**FOREIGN LANGUAGE SERVICES LLC**

**Vesna Galtere**

**OVLAŠTENI SUDSKI TUMAČ ZA BOSANSKI I HRVATSKI  
JEZIK**

usluge prevodjenja na sudu, kod liječnika i dr.  
ovjereni prijevodi dokumenata: vjenčani, rodni list i sl.

**Registered and Licensed Court Interpreter  
for Bosnian and Croatian language**

Cell: 404-735-4383

Fax: 480-247-4567

vgaltere@gmail.com

vgaltere@foreignlanguageservices.net

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

# Početak ere polaganja računa

Sa „bosanskohercegovačkim proljećem“ 2014. mogla bi početi era efikasnijeg građanskog aktivizma i uspostava političke kulture polaganja računa i odgovornosti izabranih pred javnošću. Ako bude tako – i proljeće bi moglo potrajati.

Sarajevski prijatelj, kojem odmakle godine i narušeno zdravlje ne dozvoljavaju da se i lično pridruži protestima pred zgradama institucija vlasti, kaže kako ga ipak sve što se događa ovih nedjelja podsjeća na „sarajevsko proljeće“ koje ga podmlađuje i ispunjava ga nadom. Slično govore i moji šezdesetosmaški vršnjaci, poput Zdravka Grebe, koji se i pridružio demonstrantima vjerujući kako je to „nepovratan proces“. Iako su za dvije nedjelje, od najmasovnijeg protesta u petak 7. februara do okupljanja svega stotinjak demonstranata u četvrtak, 20. februara, masovnost i intenzitet demonstracija jenjali, svi kojima je do „proljeća“ imaju razloga i za



zadovoljstvo i za nadu: njegovi učinci neće se mjeriti brojem demonstranata na ulicama nego njihovim uticajem na odluke i buduće ponašanje nosilaca vlasti.

Proteklih sedmica su učesnici bosanskohercegovačke pobune obespravljenih na zadivljujući način odbacili i prevladali sve pokušaje da se njihov bunt usmjeri ili prikaže kao diktat rulje i ulice; bošnjačka ujdurma protiv Srba, Hrvata i ostalih; borba za vlast među sadašnjim bošnjačkim vođama ili pretendentima na njihovo mjesto; protest sličan svim prethodnim koji su bili i prošli. Svi ti pokušaji kompromitacije masovnog javnog bunta su za sada odbačeni na ubjedljiv način.

*Prvo: ta kletva „rulje i ulice“*

Zadivljujuće je kako je brzo energija masovnog nezadovoljstva od potencijalno nasilne i rušilačke anarhije počela da se organizuje – u formi plenuma građana – u demokratski utvrđene, inteligentno artikulirane i odlučno ispostavljene zahtjeve za ostvarivim i hitnim promjenama. U sarajevskom kantonu ti zahtjevi uključuju formiranje ekspertne vlade, reviziju primanja i povlastica nosilaca javnih funkcija u kanto-

nu i njihovo usklađivanje s ekonomskom situacijom, reviziju privatizacije svih preduzeća u kantonu i formiranje nezavisne komisije eksperata koja će utvrditi štete i odgovornost policijskog osoblja za prekomjernu upotrebu sile i zlostavljanja privedenih prvih dana protesta.

*Drugo: bošnjačka zavjera*

Demonstranti su, fokusirajući se isključivo na socijalne i ekonomske prioritete – uključujući i korupciju i privatizacijsku pljačku – odbili da budu gurnuti u tu prevladajuću nacionalističku interpretaciju svega u Bosni i Hercegovini u proteklih dvadeset i kusur godina u kojoj je bilo dovoljno reducirati život na navodno prirodno sukobljavanje „naših“ protiv „njihovih“ pa da se uspostavlja i čuvaju nacionalni torovi, dobijaju izbori i bezobzirno pljačka, sve u ime najvitalnijih nacionalnih interesa. Tu interpretaciju, u kojoj se pobuna reducira na pokušaj nasilne promjene ustavnog poretka, ponudili su vodeći srpski i hrvatski političari u Bosni i Hercegovini potrtavajući je hitnim „konsultacijama o novonastaloj situaciji“ s pokroviteljima iz vrhova vlasti u Srbiji i Hrvatskoj. Na toj liniji angažovali su se i brojni javni radnici, analitičari i propagandisti a karakteristična je izjava filmskog reditelja Emira Kusturice koju je prenijela agencija Tanjug: on je događaje u federaciji ocijenio kao „apsolutno izrežirani koncept protiv Republike Srpske i stvaranje unitarne Bosne, odnosno hitnu potrebu rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma“.

*Treće: borba za vlast*

Februarsko proljeće u Bosni i Hercegovini pokazalo je koliko je beznažno kompromitovana njena takozvana politička elita. Ona za pune dvije nedjelje nije izašla ni sa kakvim iole smislenim odgovorom na nezadovoljstvo građana. Njeno prvobitno reagovanje svodilo se na predvidivo „razumijevanje za opravdane zahtjeve građana i osudu nasilja i uništavanja imovine“ ali su ostavke premijera i vlada u četiri kantona pokazale i da su obespravljeni građani tek eskalacijom protesta najzad privukli pažnju vlasti. Po toj dimenziji, odgovornosti izabranih pred javnošću – sve do ostavki, smjenjivanja i ukidanja privilegija među kojima je bila i plata u punom iznosu punu godinu dana nakon silaska s vlasti – ovi protesti imaju potencijal da utiču i na ponašanje svih budućih vlasti. I na tom terenu su učesnici protesta postigli značajnu pobjedu odbijajući da prihvate upadljiva dodvoravanja aspiranata na liderstvo među Bošnjacima: pokazali su kako je za njih neprihvatljivo da se ovi protesti ne samo osuđuju ili ometaju nego i da se neodgovorno prisvajaju i zloupotrebljavaju u preuranjenoj izbornoj kampanji za oktobarske izbore. Te pokušaje – prisvajanja i političke zloupotrebe protesta – prepoznali su i dobronamjerni strani posmatrači i upozorili su kako je neprihvatljivo poticanje međunacionalnih napetosti i nastojanje da se u protestima stiču politički poeni. Odbijanje pokroviteljstva političkih stranaka i njihovih vođa nad protestima i afirmacija plenuma građana kao mjesta za iskazivanje volje i očekivanja javnosti predstavljaju značajan početni kapital ovog pokreta.

**Četvrto: vjerovanje kako će i sve ovo biti i proći**

Nasuprot takvim predviđanjima, koja se zasnivaju na iskustvima s gašenjem enrgije ranijih slčinih protesta, „bosanskohercegovačko proljeće“ 2014. ima potencijal i početne rezultate koji ulivaju nadu da će se sa njima okončati bahatost, bezosjećajnost i prezir vlasti za posvemašnju bijedu u kojoj živi većina građana. Sa njima bi mogla početi era efikasnijeg građanskog aktivizma i uspostava političke kulture polaganja računa i odgovornosti izabranih pred javnošću. Ako bude tako - i proljeće bi moglo potrajati.

Kemal Kurspahić  
Radio Slobodna Evropa



**REALTY PROFESSIONALS**  
Buying - Selling - Leasing  
Residential - Comercial  
**Armín Mehmedović**  
**BROKER - ASSOCIATE**  
Direct: 404-512-0509  
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com



**Dino Multi-Services**  
**DMS**      **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**Pružamo usluge:**

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

**CENTAR ZA MALU PRIVREDU**  
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.  
LAWRENCEVILLE, GA 30043  
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

**tel.(678)429-4353**

KRGO DINO



**LERO TRAVEL**  
Phone 404-660-0910  
Enver Šejtanić

1405 Wheatfield Drive  
Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com  
Save money Book online  
**www.lerotravel.com**

Order Mouthwatering Gifts for Any Occasion

100% SATISFACTION GUARANTEED  
giant strawberries | #1 seller | over 35 million berries dipped



**Save 20%**  
Treat anyone in your life for less!

*Shari's Berries*

To redeem this offer visit  
**www.Berries.com/sprinkles** or call 1-800-549-8253

\*20% off discount will appear upon checkout. Minimum product purchase of \$29.00. Discounts do not apply to gift cards or certificates, same-day delivery, shipping and handling, taxes or third-party leased products (e.g. wine) and cannot be combined with other offers or discounts. Discounts not valid on bulk or corporate purchases of 10 units or more. Offer expires: 6/30/14.

**JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC**  
Samo Ptice Lete Jeftinije



**Jazmir Bešlija**  
owner

336 Springhaven Rd,  
Lawrenceville, GA 30046

Tel 770.963.9684 ili 770.963.9685  
Fax 888.404.8088  
TravelBiH@Hotmail.com  
www.TravelBiH.com

# Savez samostalnih sindikata BiH kao politička, a ne radnička organizacija

Uprkos brojnim kritikama na račun nerada sindikata otkako je počeo radnički bunt u Federaciji, koje su dolazile i od prvih ljudi granskih sindikata i članova, na kongresu Saveza samostalnih sindikata ponovo je izabrano staro rukovodstvo, na čelu sa predsjednikom Ismetom Bajramovićem. Brojni obespravljeni radnici su potpuno razočarani. Kažu da je riječ o političkoj organizaciji, a ne radničkoj i da ih se ta organizacija više ne tiče.

Petnaestodnevni radnički protesti nisu se mnogo ticali čelnika Saveza samostalnih sindikata. Tek su pojedini savjesni članovi izlazili na ulice s radnicima. Prevareni, obespravljeni radnici pitali su se gdje su im sindikalne vođe - no uzalud.

Savez samostalnih sindikata pripremao je za to vrijeme kongres, na kojem je, uprkos brojnim kritikama na račun njihovog nerada i bliskih veza sa političarima, ponovo izabrano staro rukovodstvo, na čelu sa Ismetom Bajramovićem. Dževad Mehmedović, radnik Dite, kratko je prokomentarisao:

„Ne podržavamo ljude koji su čisto politički ljudi. Mi znamo ko je Bajramović. Eno slika, izmiče stolicu Nikšiću da sjedne. Nismo mi ovce. I ponovo se bira taj čovjek. Šta je on uradio za četiri godine po pitanju radnika? Ništa. Šta će uraditi za četiri godine? Neće nama ništa taj Bajramović pomoći.“

No novog-starog predsjednika to ne brine. On je najavio da će Sindikat usvojiti rezoluciju u kojoj će biti definirano šta bi Sindikat u nerednom periodu trebalo da radi:

„To je rezolucija koja će dati putokaz, istovremeno i odgovor svima onima koji su se dosad pitali gdje je to Savez sindikata kod ovih protesta koji se dešavaju. Rezolucija, koja je predložena i usvojena na Glavnom odboru prije otprilike mjesec i po dana, kada je bila priprema za ovaj kongres, nosi u sebi tačno i precizno propisano od zakonskih projekata koje treba da se donesu, mjera koje treba da se donesu, načina na koje će se sve to donijeti.“

Tako je na kongresu govorio Bajramović - baš kao da je riječ o Švicarskoj, gdje radnici imaju odličan standard i nemaju potrebu za protestima, a ne o BiH gdje stotine hiljada radnika ne prima platu.

Kritike za nerad Saveza samostalnih sindikata čule su se ovih dana i od čelnika pojedinih granskih sindikata, koji su takođe razočarani. Predsjednica Sindikata trgovine Mersiha Beširević:

„Za mene je poražavajuće da se u ovim stvarno teškim vremenima sindikat ponaša kao politička partija. Ne da nisam zadovoljna, nego me je stid i sramota što sam dio ovog sindi-

kata. Činjenica da ni predsjednik ni niko iz Predsjedništva Samostalnih sindikata nije izašao pred radnike i nije uzeo učešće u ovome što se dešava, a dešava se radnički bunt, za mene je sramotna.“

## Radnici osnivaju svoj sindikat

Jedan od kandidata za predsjednika Saveza, predsjednik Sindikata policije KS-a Nedžib Đozo takođe je razočaran dosadašnjim odnosom Saveza spram radničkih protesta:

„Za protekle četiri godine ovaj Savez sindikata, s ovim rukovodstvom, nije ništa učinio. Mislim da je to zato što je potpisana platforma između političkih partija koje su diktirale tempo rada Sindikatu i gdje je predsjednik Saveza bio u direktnoj vezi sa jednom od tih partija.“

Dopredsjednik SSSBiH Salih Kruščica, koji se takođe prijavio za novog predsjednika Sindikata, bio je umjereniji u svojim ocjenama, no ipak konkretniji od izabranog predsjednika:

„Mi se moramo u ovoj situaciji prikloniti radnicima i građanima na način kako to treba da bude. Jer isto je svima - i



onima koji rade i onima koji ne rade, i ova situacija ne valja nikom.“

No, radnicima je dosta. Pokušaće kažu osnovati svoj sindikat. Sakib Kopic iz tuzlanskog Polihema kaže:

„Znači, izabrali su čovjeka koji je faktički Nikšićev prijatelj. Ima nekih prijedloga da mi osnujemo sasvim novi sindikat. Zasad je ostalo samo na prijedlozima, vidjećemo šta će biti dalje. Znači da osnujemo jedan stvarno nezavisni sindikat. Ovo što danas imamo, to su sve glasnogovornici političara.“

# Michael E. Carroll & Associates, LLC Attorneys At Law

**Michael E. Carroll, Esq.  
&  
Christopher S. Walker, Esq.**



Michael Carroll

Christopher Walker

## **Radimo u oblastima:**

**Osobne povrede zadobivene:**

- \* Na radu  
Worker's compensation**
- \* U saobraćajnim nesrećama  
Car accident**
- \* Krivično pravo  
Criminal Law**
- \* Bankroti**
- \* DUI**

**Call:**

**Satellite Court  
2250 Satellite Boulevard, N.W.  
Suite 205  
Duluth, GA 30097**

**678-473-9472**

**Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.**

**- PREVODILAC NA RASPOLAGANJU -**

# Neuspjeh EU u Bosni i Hercegovini

Bosanski političari već četiri godine pokazuju da su nesposobni provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava.

„Strpljenje EU je na izmaku. Ona više nema odgovor na pitanje kako dovesti bosanske političare do toga da pristanu na reforme Ustava koji trenutno krši temeljna ljudska prava. Pri tome, ne pomažu niti lijepa obećanja o brznoj evropskoj integraciji niti prijetnje o smanjenju milionske pomoći. To što evropski komesar za proširenje Stefan Füle potpuno nediplomatski govori o sramoti i pokazuje duboku razočaranost je razumljivo. Od bosanskih političara se ne traži nemoguće. U centru pažnje nije radikalna promjena Ustava koji je fiksiran u Dejtonski sporazum. Radi se o promjeni samo jednog člana koji bi se uskladio sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava. Neispunjavanje zahtjeva iz Strazbura evropska inte-

njevom dnevnom redu nisu protesti ili socijalna politika koji su sada tema. OHR također, u pogledu promjene Ustava, ne može ništa učiniti jer je to zadatak bosanskog parlamenta.

Još za vrijeme Inzkovog prethodnika, Miroslava Lajčaka, bilo je jasno da OHR nema više šta raditi u BiH.

„OHR je izbljedio“, kaže Tobias Flessenkemper iz Instituta CIFE u Nici. Rusija se već duže vrijeme protivi zajedničkim odlukama Vijeća za implementaciju mira. Da je Inzko otišao sa dužnosti, njegov nasljednik se ne bi mogao pronaći. Nedavno je kod evropskih diplomata izazvao nevjericu kada je ocijenio da bi, ako stanje u BiH bude eskalirano, trebalo eventualno razmisliti i o trupama EU. Samo da napomenemo, vojnici EUFOR-a na početku protesta, nisu smjeli napuštati kamp u Butmiru i šetati Sarajevom jer je za njih postojala opasnost.



gracija Bosne i Hercegovine ostaje blokirana.

Dok je susjedna Hrvatska prošle godine postala članica EU, a Srbija počinje pristupne pregovore, dotle BiH ne napreduje na putu koji je vodi u EU. BiH iz godine u godinu sve dublje tone u nepovoljan položaj.

Ured Visokog predstavnika u BiH praktično više nema funkcije, EU nema daljih planova što se najbolje vidjelo na nedavnom neuspjelom sastanku evropskog komesara za proširenje Stefana Füle sa bosanskohercegovačkim političarima.

## *OHR u bosanskoj politici ima marginalnu ulogu*

To ima veze s tim što OHR-a odavno ne bi trebao biti u zemlji, ali SAD, Turska i Velika Britanija i dalje nisu saglasne da se on zatvori. OHR je zadužen za implementaciju mira. Na

Pored Inzka je u Sarajevu i specijalni izaslanik EU Peter Sorensen. On je šef kompletne delegacije EU sa 150 radnika, čije sjedište je u modernoj zgradi u centru glavnog grada BiH. Sorensen je sa dosta ambicija 2011. godine došao u BiH. U međuvremenu EU sada više akcenat stavlja na `strateško strpljenje`. Recepti su potrošeni. Sada se čeka da se u lokalnoj politici šta promijeni ili da dođe do smjene generacija.

Zastoj u evropskim pitanjima u ovoj balkan-

skoj zemlji je u svakom slučaju povezan sa reformom Ustava. Bosanski političari moraju poduzeti `uvjerljive napore` i provesti odluku Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, višegodišnji je zahtjev EU. Međutim, `uvjerljivi napori` nisu na vidiku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je do sada blokirao svaki posrednički pokušaj i sa takvim stavovima se možda nada novoj pobjedi na izborima. U demokratskim krugovima se nadaju da bi aktualna opozicijska stranka u RS, SDS, analogno sa razvojem u Srbiji, mogla biti razumna alternativa. Istorijskog momenta za posredničku inicijativu kratko pred evropske izbore i izbore u BiH neće biti. Možda je bosansko proljeće ove godine ipak rano došlo. Međutim, ovo je bilo samo upiranje prsta u stvari koje dolaze.



# SUNNE LAW

Tough Advocacy & Compassionate Counseling

**Call for a free Workers' Compensation case evaluation.**

**Nazovite za besplatnu konsultaciju. Nakon razgovora bit ćete sigurni da saradujete sa najboljim advokatom u Džordžiji**

**After talking to Celia Sunne, you will be confident that you hired the Best Attorney in Georgia.**



**Sunne Law has been representing the Injured Worker for over 24 years.**

**Sunne Law radi u oblasti povreda na poslu preko 24 godine**

## 404-240-0975

651 Dallas Street, NE, Suite B, Atlanta, GA 30308

[InjuryLawyerAtlanta.net](http://InjuryLawyerAtlanta.net)

# YOU Choose The Deal!

CHOOSE ONE OF THESE GREAT OPTIONS!

Promotional Packages Starting At

# \$19<sup>99</sup> mo

FOR 12 MONTHS  
Not eligible for Hopper or iPad mini offer.

Upgrade to **DISH TODAY!**

## Join Without a Contract!

- NO Contracts.
- NO Credit Check.
- NO Commitment.

Not eligible for promotional pricing

## ADD HIGH SPEED INTERNET

AS LOW AS ....

# \$14<sup>95</sup> mo.

where available

## CALL NOW – SAVE UP TO 50%!

# 1-800-267-9435

Call 7 days a week 8am - 11pm EST Promo Code: MB0114

**Important Terms and Conditions:** Promotional Offers: Require activation of new qualifying DISH service. All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 12-month promotional period, then current everyday monthly price applies and is subject to change. EFP: If you cancel service during first 24 months, early cancellation fee of \$20 for each month remaining applies. **NO Free for Life:** Additional \$10/mo HD fee waived for life of current account; requires continuous enrollment in AutoPay with Paperless Billing. **Premium Channels:** 3-month premium offer value is \$165; after promotional period, then current everyday monthly price applies and is subject to change. **Blockbuster (streaming):** Requires online DISH account, broadband internet to stream content. **HD-only channels:** Not available with select packages. **Hopper Features:** Autoplay feature is only available with playback the next day of select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC as part of PrimeTime Anytime feature. Both features are subject to availability. **Installation/Equipment Requirements:** Free Standard Professional Installation only. Certain equipment is leased and must be returned to DISH upon cancellation or unattended equipment fees apply. Upfront and additional monthly fees may apply. Recording hours vary. 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from major TV providers as of 8/19/13. Watching live and recorded TV anywhere requires a broadband-connected, 512k-enabled DVR and compatible mobile device. **Miscellaneous:** Offers available for new and qualified former customers, and subject to applicable Promotional and Residential Customer agreements. State reimbursement charges may apply. Additional restrictions and taxes may apply. **Offers end 6/12/14.** © 2013 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. All new customers are subject to one-time processing fee. Offers require 24-month commitment and credit qualification.

# Šta nakon neuspjeha pregovora Filea i bh. političara

**H**rabri ljudi imaju pravo da preuzmu inicijativu u svoje ruke, da na dostojanstven i miran način pokrenu pitanja sa kojima se BiH treba da suoči, poruka je komesara za proširenje Štefana Filea na kraju dvodnevnog razgovora sa bh. liderima o provođenju presude Sejdić - Finci, za čiji krah, kaže, da on nije kriv, već domaći političari. File je najavio i tri nove inicijative Evropske komisije, prije svih na pružanju pomoći bh. ekonomiji, te značajnijem ključivanju građanskog društva u borbi protiv korupcije.

Nakon neuspjeha još jednog sastanka o otklanjanju diskriminacije iz Ustava BiH, Štefan File, evropski komesar za proširenje, je izjavio da prošla noć nije bila prva bez sna. Pozvao je bh. političare da ne ignorišu glas građana. Više je nego jasno da politički sistem u BiH mora postati odgovorniji prema građanima BiH:

„U smislu onoga što je bitno za građane: uslova za više radnih mjesta, efikasniji sistem pravosuđa i fer prilike u životima građana. Građane i njihov glas treba saslušati. Građani treba da budu angažovani i treba da budu u prilici da to rade bez straha od bilo kakvog nasilja, proganjanja ili intimidacije. Također, trebalo bi da se obezbijede uslovi da ne bude nasilja

ni sa jedne strane.“

Komesar za proširenje konstatovao je da je maratonski sastanak sa političkim liderima, posvećen provođenju presude Sejdić - Finci, bio razočaravajući. Od 2010. godine bezuspješno je pokušano tri puta da se riješi ovo pitanje. Tokom čitavog ovog procesa, pa i tokom ovog sastanka, neki od učesnika činili su sve što mogu, dok su drugi govorili, ali bez ikakvog iskrenog napora. File ih nije htio imenovati jer je, kaže prije, svega diplomata:

„Ovo nije bio moj neuspjeh. Ovo je bio neuspjeh političara BiH. Izvinite, ali stvarno je tako. Zbog svega rečenog, ja sam zaključio moj angažman u vezi s ovim pitanjem. O tome sam obavijestio političke lidere. O tome sam obavijestio i visoku predstavnicu, odnosno zamjenicu predsjednika gospođu Ashtown, kao i Vijeće za vanjske poslove. Sljedećih dana ću lično o tom razgovarati sa predsjedavajućim Vijeća Evrope. Sad je ponovo trenutak za institucije BiH da preuzmu na sebe ovu inicijativu. Sramota je da dolazi do ovakvog neuspjeha. To je sramota za političare. – jer do ovoga neuspjeha dolazi zbog njihove neaktivnosti.“

Međutim, ovo ne predstavlja kraj anagažmana EU sa BiH i njenim građanima, dodaje File, napominjući da je to rekao i





**ST. LOUIS, MO 314-338-5156**

## ***Slanje paketa U.S.A.-BiH***

**Pakete dostavljamo direktno na kućne  
adrese u Bosni i Hercegovini**

**EMC Cargo St. Louis Vam omogućava  
najjednostavniji, najjeftiniji i najsigurniji  
način dostave svih vrsta pošiljki:  
(paketa, putnih torbi, robe na paletama) u BiH.**

**\$ 99.00 po paketu/torbi  
bez obzira na težinu, uključujući i  
dostavu na kućnu adresu !!!**

**EMC Cargo St. Louis  
Transport paketa iz U.S.A.  
na kućne adrese u BiH**

**314-338-5156**

predstavnicima građanskog društva, ali i Vjekoslavu Bevandi, Nerminu Nikšiću i Željki Cvijanović. File je predstavio tri inicijative. U prvoj Evropska komisiji pažnju usmjerava ka jačanju ekonomskog upravljanja:

„Ova inicijativa će biti pokrenuta u Londonu narednih dana i BiH će biti jedna od prvih zemalja koja će imati koristi od ovog programa.“

U tom kontekstu predloženo je osnivanje zajedničke radne grupe EU i BiH, koja bi trebala da ubrza implementaciju projekata u BiH koje finansira EU:

„Konkretno, imamo projekte vrijednosti od otprilike 210 miliona eura, koji su trenutno aktuelni, kao i sredstva za projekte u vrijednosti od skoro 150 miliona eura koji tek treba da počnu.“

Kao treću inicijativu u EU namjeravaju, u okvirima dijaloga o pravosuđu, uključiti i neke pravne stečevine EU. Plan je, prije svega, uključivanje građanskog društva u borbu protiv korupcije. O tome će biti riječi, kako je najavio Štefan File, na sastanku tokom ovog mjeseca u BiH.

A ovako su potpredsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagumdžija opisali još jedne propale pregovore:

„Nažalost, nismo uspjeli. I meni je zaista krivo što su propali sati, dani i noći pregovora“, kazao je Izetbegović. Lagumdžija je dodao: „Nažalost, pozicije se nisu bitno promijenile.“

#### *Analitičari: Očekivana propast pregovora*

Rasprava se vraća unazad jer, očigledno, ono što su lideri potpisali kao zajedničke principe u Briselu 1. oktobra prošle godine više ne vrijedi, upozorava profesor mostarskog Sveučilišta Mile Lasić:

„Radi se o propalim pregovorima - i najgore u svemu tome je što vjerovatno dolazi do stand by-a u evropskim intervencijama koji bi vodili nekoj vrsti kompromisa među posvađanim i nepomirljivim opcijama bh. lidera. Riječ je o tome da sada više nije u igri, po svoj prilici, ni dogovor od 1. oktobra, upravo onaj koji je pozdravljen od strane Evropskog parlamenta. Ako smo se vratili ispod potpisanoga u Briselu 1. oktobra, onda se ovoj zemlji ne piše dobro, ne samo na njezinom evropskom putu nego uopće.“

Rasprava o provođenju presude Evropskog suda vraća se u institucije BiH, što je bilo za očekivati, ističe analitičar Zeke-

riyah Smajić:

„To je u startu od prije četiri godine bio sistemski promašaj EU, preuzimajući taj dosije iz Vijeća Evrope u svoju nadležnost - i drugačije se nije moglo ni završiti. Bilo je pitanje samo vremena kada će predstavnici EK shvatiti i prihvatiti realnost. Naravno, da je to urađeno u početku, bh. institucije, prije svega Parlamentarna skupština, uvjeren sam, na ovom predmetu je mogla biti značajno izbrušena kao institucija vlasti i zakonodavstva u BiH i mogli smo do ovog trenutka imati sasvim sigurno drugačiji rezultat.“

S obzirom da je evropski komesar za proširenje Štefan File stigao u BiH u vrijeme masovnih protesta, građani su očekivali da će sa bh. političarima, prije svega, razgovarati o tome kako poboljšati ekonomsko-socijalnu situaciju:

Bojan Bajić, analitičar, takođe je očekivao da visoki evropski zvaničnik više pažnje posveti aktuelnoj situaciji u BiH:

„U trenutku kada građani zahtijevaju borbu protiv korupcije, socio-ekonomske teme, visoki komesar okuplja naše političare i priča o reformi Ustava. Reforma Ustava je nemoguć zahtjev pred BiH u ovom trenutku. Jedino realno sada jeste da se pod hitno borimo protiv korupcije, da smanjujemo administraciju, ukidamo beneficije, da pokušamo na socio-ekonomskom planu od ušteta, od korupcije da nešto napravimo. A s druge strane, taj isti gospodin File je ipak samo jedan karijerni diplomat u Briselu, koji ima probleme u svojoj karijeri zato što su nametnuli obavezu BiH Sejdić - Finci, i taj se zahtjev uspostavio u smislu reforme Ustava kao nemoguća misija. I on sada, u ovom trenutku, kada BiH gori, dolazi ne bi li riješio problem Sejdić - Finci da mu ne bi ostao u karijeri kao neuspješan.“

Šta se može očekivati nakon novog neuspjeha sastanka Štefan File - bh. političari? Zekerijah Smajić kaže:

„Sigurno u skoroj budućnosti ništa. Red poteza je sljedeći: u maju mjesecu su izbori za Evropski parlament i konstituiranje svih evropskih institucija zakonodavne i izvršne vlasti, a u oktobru su izbori u BiH. Znači, svi evropski zvaničnici će se fokusirati isključivo na svoju izbornu bazu u svojim zemljama, i, s druge strane, čekaće epilog izbora u BiH. Do druge polovine januara naredne godine ne očekujem bilo kakvo bavljenje Bosnom i Hercegovinom.“





## Protect Your Family From Identity Theft

It is our promise to provide the most comprehensive identity theft prevention and response products available! You and your family's privacy and protection is our #1 priority!



### PRIVACY PATROL KEY BENEFITS

- ✓ \$25,000 Identity Theft Insurance
- ✓ Early Warning System
- ✓ Security Freeze
- ✓ Identity Recovery Service
- ✓ Lost Wallet Service
- ✓ Available 24/7

**SIGN UP AND START PROTECTING YOUR FAMILY TODAY!**

## Call 800-716-1898

today to get 30 days free plus a \$25 Store rebate card\*

\*Please call for complete terms and conditions.



Agencija locirana u Jacksonville - Florida  
Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

**Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe**

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.

Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg poljeću.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

**Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.**

## Tel: 904-866-9893

[facebook.com/eminatravel](https://www.facebook.com/eminatravel)

E-mail: [eminatravel@bellsouth.net](mailto:eminatravel@bellsouth.net)

SELLER OF TRAVEL REF. No. ST35868

# Do You Owe Over \$10,000 to the IRS or State in BACK TAXES?



**Blue Tax**  
The Nation's Full Service  
Tax Solution Firm



**CALL BLUE TAX NOW!**

*Blue Tax can help you today!*

**CALL BLUE TAX NOW!**

As one of the top result-producing Tax Relief Firms in the country, our Tax Professionals specialize in:

- Income Tax Debt over \$10,000
- 941 Payroll Taxes
- State Sales Tax
- Releasing Bank Levies and Wage Garnishments in 48 Hours

## CALL BLUE TAX NOW!

# 800-921-4919

Nedostižna socijalna pravda u BiH:

# Građani na rubu siromaštva

Socijalna pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne Svrjednosti svakog društvenog života. Svakog, ali ne i bosanskohercegovačkog. U ovoj državi radnička klasa je uništena, a građani dovedeni na rub siromaštva. Procjenjuje se da u BiH ima oko 890.000 siromašnih, a da preko 20.000 građana svaki dan se hrani u narodnim kuhinjama. Sistem socijalne pravde naopačke je okrenut, tako da veća socijalna primanja imaju oni kojima ne treba. Posljednjih dana u BiH svjedočimo socijalnom buntu građana, koji se taložio godinama.

Na pitanje postoji li socijalna pravda u BiH, više od 40 odsto nezaposlenih građana reći će da ne postoji jer im nije omogućeno jedno od osnovnih prava - pravo na rad, a već godinama popunjavaju liste službi za zapošljavanje. Među njima je mnogo mladih, obrazovanih ljudi.

Socijalne pravde nema ni za 20 odsto radnika koji su formalno zaposleni, ali koji godinama ne primaju ni plaću, ni bilo kakve naknade.

Kriminalne privatizacije koje su na ulicama ostavile na stotine radnika, korupcija i loš socijalni okvir razlozi su za tvrdnje direktora Inicijative za bolju i humaniju inkluziju BiH Žarka Papića da socijalna pravda u BiH ne postoji:

„Sam sistem socijalne zaštite u BiH je socijalno nepravedan. Od ukupnih transfera iz budžeta za socijalnu zaštitu najsiromašnija petina stanovništva dobijala je 17 posto, a najbogatija je, to je paradoks, dobijala 20 posto. Dakle, potpuno je socijalno nepravedno. Oni kojima treba ne dobijaju, a oni kojima definitivno ne treba dobijaju.“

Papić kaže kako se u državama poput BiH razvio novi oblik siromaštva. Tim oblikom, smatra on, obuhvaćeni su nekadašnji radnici koji su sada penzioneri, a koji ne mogu

živjeti od mizernih penzija:

„Da nije nečega što ću nazvati sivom socijalnom zaštitom, dakle, to su doznake dijaspore - hoću reći, mladi bračni par koji je ostao u Njemačkoj svojim roditeljima koji su se vratili i široj rodbini u BiH šalje novac da bi preživjeli. 13 do 14 posto društvenog proizvoda BiH je novac iz dijaspore. Da nije toga, u BiH bi se masovno umiralo od gladi.“

Potvrđuje to i jedan od sarajevskih penzionera:

„Penzioner sam, imama minimalnu penziju od 310 maraka. Ne mogu dati djetetu kiflu, nemam odakle da uzmete djetetu kiflu. Od 310 maraka platim dažbine, struja, voda, telefon, sve mi je na vratu.“

Prema podacima raznih domaćih i stranih organizacija, oko 18 odsto stanovništva BiH živi ispod granice kritičnog siromaštva, dok se 48 odsto nalazi na rubu siromaštva ili socijalne isključenosti. Reforma socijalnog sistema je neophodna. Taj proces iziskivat će mnogo vremena, ali postoji nešto što bi se, da postoji politička volja, moglo za relativno kratko vrijeme uraditi, smatra Žarko Papić:

„Ono što se može napraviti u veoma kratkom vremenu je preraspodjela postojećeg. U BiH u administraciji na svim nivoima - država, entiteti, kantoni, opštine - radi 182.000 službenika. Oni na godišnjem nivou troše preko šest milijardi KM. Ukidanje privilegija, smanjivanje plata, smanjivanje administracije bi otvorilo prostor - tu bi se mogla napraviti preraspodjela.“

Na kraju, umjesto zaključka, podsjetićemo vas na riječi Winstona Churchilla: „Ono društvo je dobro koje ima sigurnu socijalnu mrežu kroz koju se ne propada u vrtlog beznađa i siromaštva, ali ima stepenice kojima se sposobni, bez partijskih tutora, slobodno penju ka vrhu socijalne piramide.“





# FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno  
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo  
+ FREE HD BOX




ZOVITE FASTV I GLEDAJTE 100+ TV KANALA iz Balkana za samo \$20

# 1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

# Lideri moraju čuti vapaj naroda

**P**aljenje zgrada institucija vlasti tokom protesta građana u FBiH nije bio državni udar, iako to tako smatraju brojne političke stranke, tvrdi Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH.

“Ugrožene su političke karijere političara koji su previše dugo ignorirali legitimne frustracije građana i sprečavali institucije da se bave pitanjima kao što su korupcija, ekonomski razvoj i stvaranje novih radnih mjesta za sve ljude, a ne samo političare i članove njihovih porodica i prijatelja”, ocjenjuje Incko i naglašava da se demonstracijama ne može mijenjati ustavno uređenje BiH te da “politički lideri koji pričaju o raspadu zemlje jednostavno nisu ozbiljni”.

“Demonstracije koje su u toku desile su se zbog jasnih razloga i one bi trebalo da budu zvono za uzbunu - glasno i jasno. Prioritet mora biti na rješavanju socio-ekonomskih i političkih reformi, koje su u interesu građana. Akcenat također treba staviti na ispunjavanje uslova za dalji put BiH na planu evroatlantskih integracija. Napredak na tom planu bi donio nove reforme koje bi stvorile bolje uslove za sve. Lideri širom zemlje trebalo bi da čuju vapaj naroda za bolji život. Frustracije i stvari na koje se građani žale slične su širom zemlje”, kaže visoki predstavnik.

*Nakon što je tokom protesta građana zapaljeno i nekoliko zgrada institucija vlasti, brojne političke stranke upo-*

*zorile su da je ovo bio državni udar. Da li je trenutno ugrožen sistem vlasti u FBiH, ali i BiH jer sjednice duže vrijeme ne održavaju ni Vijeće ministara BiH ni parlament BiH?*

INCKO: Ne, ovo nije bio pokušaj državnog udara. Institucije kao takve nisu ugrožene. One moraju funkcionirati. Osuđujem nasilje koje su počinile male grupe onog prvog petka kada je došlo do demonstracija. Nasilje protiv demonstranata, policije, novinara i imovine, kada smo bili svjedoci i paljenja nekih zgrada, nije prihvatljivo, ali sada je na nadležnim vlastima da sagledaju to pitanje i preduzmu potrebne radnje u skladu sa zakonom. Pravim razliku između nekoalicine demonstranata koji su činili nasilje na samom početku protesta i ogromne većine demonstranata koji se mirno okupljaju u protekle dvije sedmice kako bi predočili vlastima svoje legitimne frustracije i očekivanja. Postoje jasni temeljni razlozi za proteste i mora se djelovati kako bi se ti razlozi uklonili.

Predsjedništvo BiH je nastavilo raditi i ja sam pozdravio najavu Zastupničkog doma BiH da će se vratiti na posao. Očekujem da sve institucije nastave ili da brzo krenu s radom u punom kapacitetu u cilju rješavanja mnogih preostalih reformskih pitanja. U tom kontekstu, pozdravljam odluku člana Predsjedništva Nebojše Radmanovića i nekih zvaničnika iz RS da nastavljaju raditi u institucijama po normalnom ras-



# NOW HIRING!

Over The Road Owners Operators & Company Drivers

## BEST WAY SERVICES, LLC

RECEIVE A \$500 BONUS  
AFTER 6 MONTHS OF EMPLOYMENT

1985 NW 94th St. Suite G, Clive, IA 50325  
5419 Gravois Ave, St. Louis, MO 63116

- \*Offering good rates
- \*Satisfactory safety rating
- \*Working with all major brokers
- \*Dedicated lane position available
- \*Team driving position available
- \*Fuel card
- \*Paid per mile or percentage
- \*24 hour emergency dispatch service available for drivers
- \*Help with IFTA filing



Also hiring experienced dispatcher for the St. Louis office.

For more information please contact Besim or Amela at:  
515.554.1711 or 515.276.0646

Senad i Sevleta Čamdžić

# Eurotel Agencija

**PONOVO NAJBOLJI!**

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

**POVOLJNE CIJENE!** **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

## NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

<b>Bosna</b>	<b>samo 6.9 c/m!</b>
<b>Srbija</b>	<b>7.9 c/m</b>
<b>Hrvatska</b>	<b>samo 1 c/m!</b>
<b>Crna Gora</b>	<b>9.9 c/m</b>
<b>Makedonija</b>	<b>7.9 c/m</b>
<b>Zapadna Evropa</b>	<b>1 c/m</b>

**Zovi!**

**Koristi!**

**Uštedi!**



poredu. Ovo je primjer koji i drugi treba da slijede.

To što neki pozivaju na ustavne promjene, niko ne bi trebao da posmatra kao prijatnu. Demonstracije same po sebi ne mogu voditi ka promjeni ustavnog poretka FBiH i njenih kantona, niti strukture BiH kao cjeline. Takve promjene mogu se provesti samo kroz zakonodavni proces mijenjanja ustava, uz sudjelovanje svih strana i uz određene zaštitne mehanizme. Jednostrane promjene unutrašnjih struktura ove zemlje nisu moguće. Osim toga, reći ću savršeno jasno da međunarodna zajednica ostaje apsolutno privržena očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta države BiH.

**Jesu li domaće političke snage tražile intervenciju OHR-a da pomogne u prevazilaženju aktuelnih problema kada imamo smijenjene kantonalne vlade, zahtjeve za vanredne izbore i nezasjedanje parlamenta i Vijeća ministara BiH?**

INCKO: Sve intenzivnije aktivnosti građana u iznošenju konkretnih zahtjeva onima koje su izabrali vrlo su pozitivne i pokazuju da građani u ovoj zemlji smatraju svoje političke lidere odgovornim za dugogodišnje probleme u BiH. Nedavna dešavanja takođe su pokazala potrebu za postojanjem dinamičnog građanskog društva, a nadam se da će politički lideri širom zemlje podržati dalje jačanje ovog sektora. To je jasan pokazatelj nivoa demokratije. Građani će imati šansu da iznesu svoje stavove i ocijene koliko su dobro različiti zvaničnici i političke stranke odgovorili na njihove zahtjeve kada budu glasali na izborima u oktobru. U ovom kontekstu, dozvolite mi da iskoristim priliku i da kažem nešto izabranim zvaničnicima ove zemlje: ovo je vaša zemlja, vi ste bili kandidati na izbornim listama, vi ste dali obećanja i preuzeli obaveze prema građanima. Sada je vrijeme da ispunite obećanja i pokažete rezultate. Predugo ste pažnju usmjeravali na vaše lične i stranačke interese i na ono što ste nastojali prikazati kao etnički zasnovane programe, pri čemu niste previše uzimali u obzir konkretne potrebe ove zemlje i njenih građana. Vrijeme je da se podsjetite kako javna služba nije privilegija ni pravo i da imate obaveze prema građanima koji su vas izabrali, a ne prema šefovima političkih stranaka koji su vas kandidirali na izborne liste.

Vanredne izbore za puni mandat od četiri godine nije moguće provesti u skladu s onim što predviđa postojeći Ustav BiH i njihovo održavanje bi zahtijevalo donošenje značajnih izmjena zakonskog okvira. Prijedlog da Parlamentarna skupština BiH može pozvati na održavanje vanrednih izbora na svim nivoima pokreće nekoliko pitanja na osnovu postojećih ustavnih rješenja u BiH. Uvjeren sam da stranke iz RS s pravom tvrde da parlament BiH ne može usvojiti zakon koji bi joj omogućio raspuštanje zakonodavnih tijela na nižim nivoima vlasti.

**Zbog konstantnih političkih sukoba u FBiH, koji ne prestaju od izbora 2010. godine, smatrate li se i Vi odgovornim za stanje u ovom dijelu BiH jer je PIC 2011. godine poništio odluku Centralne izborne komisije koja je bila utvrdila da su članci FBiH nelegalno izabrani, a upravo su oni imenovali Vladu FBiH čiju smjenu sada traže građani?**

INCKO: Svima je poznato šta je prethodilo mojoj odluci iz 2011. godine. HDZ BiH i HDZ 1990 više od šest mjeseci su opstruirali imenovanja delegata u Dom naroda FBiH, a neki politički lideri sasvim su jasno pokazali da nisu spremni preuzeti konstruktivnu ulogu u formiranju vlasti u Federaciji. Nadalje, u jednom trenutku je postojala i pravna nejasnoća s obzirom na to da su postojale dvije vlade FBiH, pri čemu su i jedna i druga tvrdile da su na vlasti. Kao i uvijek, najlakši

način za političke stranke i organe vlasti da izbjegnu odgovornost za svoje postupke kojima onemogućavaju propisno funkcioniranje institucija je da za probleme u ovoj zemlji kri-ve OHR i mene kao visokog predstavnika.

Međutim, kao što smo vidjeli tokom aktuelnih protesta, demonstranti odgovornim smatraju nadležne vlasti i domaće političke lidere. Opet ponavljam da političari u cijeloj zemlji moraju ove zahtjeve shvatiti ozbiljno. Kriviti međunarodnu zajednicu, drugu etničku grupu ili druge političke stranke - to više ne funkcionira. Građani, između ostalog i u RS, vide šta je iza takve priče i svi žele promjene, i da se težište prvenstveno stavi na rješavanje socijalno-ekonomskih problema. Siguran sam da će u BiH, kao i drugdje, građani smatrati izabrane političke lidere odgovornima i na izborima birati stranke i pojedince po tome ko može najbolje predstavljati njih i njihove stavove. Tako funkcionira demokratija i to je ono što i u BiH želimo vidjeti kao dio političke kulture.

**Komesar EU za proširenje Štefan File saopštio je da se povlači iz pregovora o presudi "Sejdić i Finci" zbog neuspjeha bh. političara da se dogovore o ovom uslovu za napredak ka EU. Ima li pomaka političara na ispunjavanju uslova za zatvaranje OHR-a?**

INCKO: Komesar File i cijela Delegacija EU u BiH uložili su ogromne napore da se postigne dogovor koji bi omogućio BiH da napreduje ka EU. Velika je šteta da je sedam političkih lidera propustilo šansu da BiH povede ka članstvu u EU zato što se nisu uspjeli dogovoriti o provođenju presude "Sejdić i Finci". Kao što je komesar rekao, odgovornost je na njima. A, kao što je slučaj s integracijom u EU, jednako malo napretka postignuto je i u pogledu ispunjavanja uslova za zatvaranje OHR-a. U tom kontekstu, ništa novo se nije desilo od posljednje sjednice Vijeća za provedbu mira (PIC) u decembru prošle godine, kada je Upravni odbor PIC-a izrazio zabrinutost zbog nepostizanja napretka na "programu 5+2".

Ovo je posebno tačno u slučaju državne i vojne imovine. Odluka Ustavnog suda o ovom pitanju jasno kaže da je država BiH originalni vlasnik ove imovine prema Dejtonu i da država, pri upravljanju tom imovinom, mora uzeti u obzir potrebe entiteta. Svako rješenje mora biti u skladu s odlukom suda, imajući u vidu da su, u skladu s Dejtonom, odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Opet kažem, odgovornost da se nađe rješenje u skladu s ovom odlukom jasno leži na vlastima i političarima BiH.

**Pošto teško ide "preuzimanje odgovornosti za BiH od strane domaćih političara", hoće li se institucije međunarodne zajednice ponovo morati jače angažovati u BiH ili će nastaviti samo slati pozive na unutrašnji dogovor i sa distance kritikovati "neodgovorne lidere"?**

INCKO: Međunarodna zajednica može pomoći, ali glavna odgovornost je na BiH i njenim liderima. Kao rezultat aktuelnih demonstracija, došlo je do porasta pažnje prema BiH, ne samo u EU, nego i među ostalim članicama međunarodne zajednice. Ta pažnja šalje jasnu poruku da je međunarodnoj zajednici stalo do BiH i da je spremna pomoći građanima i vlastima da nađu rješenja za trenutne probleme.

Sada je odgovornost svih vlasti i lidera u ovoj zemlji da poduzmu mjere da se riješe dugoročni i dobro poznati problemi u zemlji, osobito u borbi protiv korupcije, jačanju ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta. U tom kontekstu, iskoristit ću ovu priliku da kažem da su vitalni nacionalni interesi zaista važni, ali iz perspektive običnih ljudi, svi u Bosni i Hercegovini dijele isti vitalni ekonomski interes, a to je interes da vode normalan, dostojanstven, produktivan život.

*Nihada Hasić*



Odabrana medicinska pomagala  
 Razni medicinski proizvodi i predmeti  
 koji se koriste za njegu oboljelih  
 Primamo Medicare, Medicaid i većinu  
 osiguranja

**BESPLATNA DOSTAVA LIJEKOVA NA VAŠU KUĆNU ADRESU**

**Vrijeme dostave lijekova:**

**Ponedjeljak-Petak 10A.M. - 6 P.M.**

**Mogućnost dogovora termina isporuke**

**Dostavljamo lijekove svim penzionerima u Atlanti**

**Tel: 678-790-2748**

PharmaLife  
 6330 Primrose Hill Ct, Suite 103  
 Norcross, Ga 30092  
 Ph: 678-790-2748

Radno vrijeme apoteke:  
 Ponedjeljak-Subota  
 9:30 A.M.-5:30 P.M.



**-I mnoštvo drugih nužnih potrepština za kućnu apoteku**



Florian Biber:

# EU daje nezasluženi legitimitet liderima u BiH

**O**sim loše ekonomske situacije, još gori je osjećaj da ne može da bude bolje, već čak i gore. Mnogi građani uviđaju da ne mogu da ništa promjene na izborima, pa su protesti jedini izlaz, kaže Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Univerziteta u Gracu.

“U Republici Srpskoj još nema masovnih protesta jer je Dodik uspevao do sada da kupi socijalni mir i kontroliše medije. Takođe, građani ovog entiteta se pribojavaju da bi se njihovi protesti interpretirali kao izdajnički čin koji ugrožava Republiku Srpsku”, kaže Biber dodajući da “Dodik ima razloga da se plaši jer kada građani izađu na ulicu tvrdeći da su njihovi problem egzistencijalni i nemaju veze sa nacionalnim identitetom, onda gubi glavni argument za svoju vladavinu.”

Austrijski ekspert smatra da ovi protesti neće ostvariti željeni uspeh ukoliko ne primoraju veći broj političara da se povuku, jer ako pojedini kantonalni premijeri daju ostavke, to još nije dovoljno jasan signal sadašnjoj političkoj eliti da ne može više da tako vlada u budućnosti.

Biber je skeptičan da će se sadašnja politička elita dogovoriti oko pitanja kao što je sprovođenje presude Sejdić-Finci, pogotovo ne prije izbora. “Stoga mi se čini mnogo važnijim da Evropska Unija pošalje jasan signal da su demonstracije važne i da građani na ulicama, zapravo, reprezentuju BiH koja želi u Evropsku Uniju mnogo bolje nego sadašnja politička elita. Međutim, taj signal iz EU još nismo čuli”.

Biber naglašava da su važnije promjene prioriteta nego izmjene institucionalnog okvira, pošto reforme moraju da se sprovedu kroz postojeće institucije, a to nije lako ostvariti zbog mogućnosti blokade. “No, ako se promjeni atmosfera, tako da se smanji važnost etničkog principa, time će se suziti i manevarski prostor strankama koje igraju na tu kartu na izborima”.

## Strah da nam bude gore - okidač za proteste

**Kako komentarišete uzroke protesta? Da li je u pitanju samo socijalni moment ili višegodišnja akumulacija nezadovoljstva zbog korupcije, nepravde, političke blokade i etničkih podjela?**

Biber: Mislim da je to kombinacija više uzroka. Najpre socijalna ugroženost i osjećanje da ne postoji neka perspektiva. Znači loša ekonomska situacija, politička blokada i spoznaja da politička elita na raznim nivoima – opština, kantona, entiteta, na državnom - vlada uglavnom za sopstvene, a ne u opštem interesu građana. Osim loše ekonomske situacije, još gori je osjećaj da ne može da bude bolje, već čak i gore, zato što je tendencija u Bosni i Hercegovini u poslednjih sedam - osam godina pogoršanje, a ne poboljšanje situacije. Mnogi građani uviđaju da ne mogu ništa da promjene na izborima,

znači da nemaju neki drugi izlaz osim protesta.

*Protesti se uglavnom održavaju u dijelovima Federacije u kojima su Bošnjaci u većini. Da li to znači da socijalni bunt još nije izašao iz začaranog kruga etničkih podjela odnosno podjeljenosti Bosne na dva entiteta i tri naroda što je u stvari ključni uzrok stagnacije Bosne u poređenju sa drugim zemljama Balkana koje se takođe suočavaju sa problemima ali druge vrste?*

Biber: Prvi put smo vidjeli velike proteste i u Mostaru i u Brčkom, znači u dva grada koji su multietnički, tako da građani nisu izašli samo na ulice u gradovima u kojima su Bošnjaci u većini. Izostanak masovnijih protesta u Republici Srpskoj ne treba tumačiti etničkim podjelama, već drugačijim političkim sistemom. Naime, u Federaciji postoji složena struktura vlasti na različitim nivoima od kantona do entiteta sa velikim brojem ministara, tako da se građani ne identifikuju sa tim institucijama. U Republici Srpskoj je to drugačije, jer postoji samo jedna administracija na nivou entiteta, zbog čega je manje nezadovoljstvo građana zbog glomaznosti aparata vlasti. Drugo, u Republici Srpskoj jedna stranka dominira u posljednjih osam godina, što joj je omogućilo da kupuje socijalni mir, ali i da u mnogo većoj meri kontroliše medije nego što je to slučaj u Federaciji. Dakle, u takvoj situaciji je manja mogućnost za proteste, jer bi se svaki njihov pokušaj interpretirao kao izdajnički čin koji ugrožava Republiku Srpsku. Znači, igra se na nacionalnu kartu i ljudi se više plaše da izađu na ulicu nego u Federaciji.

## Protesti u RS bi ugrozili Dodikovu vladavinu

*Milorad Dodik i lider opozicije u Republici Srpskoj Bošić, otišli su odmah na početku protesta u Beograd na razgovore sa Aleksandrom Vučićem. Dodik je rekao da je u pozadini ovih protesta zapravo nastojanje da se dovede u pitanje Republika Srpska. Da li je ova izjava izraz njegovog straha da bi protesti mogli da se preliju i na Republiku Srpsku i da ugroze njegovu vlast. Istovremeno, da li izliv nezadovoljstva građana na ulicama može da dovede u pitanje važnost etničkog kriterijuma koji je ključni razlog zbog stagnacije BiH?*

Biber: On nastoji da predstavi proteste kao dokaz nestabilnosti najpre u Federaciji, a potom i cijele Bosne i Hercegovine kao države. Drugo, pokušava da interpretira proteste kroz etnonacionalnu perspektivu, odnosno da imaju nacionalnu dimenziju koja ugrožava Republiku Srpsku što je, naravno, neosnovana tvrdnja. Smatram da Dodik ima razloga da se plaši, jer to nezadovoljstvo koje smo imali prilike da vidimo u Federaciji, možda je sada manje izraženo u Republici Srpskoj, ali tinja i protesti mogu da se preliju. Ako analiziramo u širem kontekstu, na primeru Arapskog proleća, vidjeli smo da su se

# ANESA KAJTAZOVIC



# DEMOCRAT *for* CONGRESS

## Anesa Kajtazović kandidat za U.S. Kongres

Anesa Kajtazović trenutno obavlja  
dužnost kao član parlamenta u državi Iowa  
i do sada je najmlađi kandidat.

Ovo je prvi put u historiji Amerike da se  
osoba porijeklom iz BiH kandiduje za U.S.  
Kongres

## Anesa Kajtazović treba našu podršku

Svi Vi koji živite u Prvom distriktu u državi  
Iowa možete glasati za Anesu

A svi ostali mogu da je podrže finansijski.

Vaše donacije možete uplatiti na:

[www.anesaforcongress.com](http://www.anesaforcongress.com)

ili

poslati personalni ček:

"Anesa for Iowa",

PO Box 1913, Waterloo, IA 50704)

Ako pobjedi Anesa Kajtazović će biti  
prva žena iz Iowa-e, porijeklom  
iz BiH u U.S. Kongresu

i borit će se za našu bolju budućnost



## Anesa Kajtazovic State Representative



demonstracije u jednoj zemlji bile model za drugu, iako se međusobno prilično razlikuju.

U tom smislu, naravno, postoji mogućnost da možda ne sutra, ali za nekoliko dana, sedmica ili mjeseci, protesti izbiju i u Republici Srpskoj koji će pokazati nezadovoljstvo građana i prema vladi Milorada Dodika. On se svakako pribojava toga jer ako veliki broj građana kaže da njihov glavni problem nema veze sa nacionalnim identitetom, da se ne osjećaju ugroženi nacionalno, nego ekonomski i socijalno, onda gubi glavni argument za svoju vladavinu.

*Da li je ovdje riječ samo o strahu Dodika za vlast ili ovi protesti ako se prošire na cijelu BiH mogu da dovedu u pitanje čitavu tu kompoziciju, s jedne strane veoma komplikovane strukture Federacije sa deset entiteta, 150 mini-*

kartu na izborima.

#### *Demokratija otuđena od građana*

*Dakle, smatrate da je teško procjeniti da li će doći do korjenitih reformi, koje bi prodrmale čitavu tu strukturu Bosne i Hercegovine utemeljenu u Dejtonu. Da li se ipak mogu očekivati masovni protesti koje neki strani izvoještaji već nazivaju "Bosanskim proljećem", nalik na sintagmu o Arapskom proljeću, koji bi potresli ne samo Bosnu nego i cio Balkan?*

Biber: Mislim da je to moguće, zato što socijalno nezadovoljstvo postoji ne samo u Bosni nego i u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, do neke mjere i u Hrvatskoj. Istovremeno, prošle godine protesti su uzdrмали i Sloveniju. Riječ je o prostoru od Slovenije do Turske, koji uključuje i Bosnu i Herce-



Florian Biber

*stara, i, s druge, etničku kompoziciju zemlje sa dva entiteta. Dakle, da li je ovdje riječ o samom strahu Dodika za svoju vlast ili ako dođe do tih suštinskih promena koje pokreću ovi protesti, onda se tom prekompozicijom BiH umanjuje značajno etnički kriterijum odnosno značaj entiteta?*

Biber: Obe stvari su relevantne i siguran sam da su promjene prioriteta važnije nego izmene institucionalnog okvira, pošto znamo da reforme moraju da se sprovedu kroz postojeće institucije, a to nije lako ostvariti zbog mogućnosti blokade i potrebna je saglasnost oba entiteta za neke promjene, što je sada malo vjerovatno. Međutim, ako se promjeni atmosfera, tako da se smanji važnost etničkog principa, time će se suziti i manevarski prostor strankama koje igraju na tu

govinu. U pitanju je kombinacija loše ekonomske situacije sa osjećajem da politička elita uglavnom koristi javne funkcije za lični interes, što će izazivati nezadovoljstvo i proteste dok se ne promjeni taj sistem, ne mislim na Dejtonski sporazum nego način vladavine, tačnije oblik demokratije otuđen od građana.

Dakle, teškoće postoje i u drugim balkanskim zemljama, gdje nema Dejtonskog sporazuma koji je pogoršao situaciju u BiH. To znači da je generalno problem u političkim elitama koje su koristile tranziciju da dominiraju, stvarajući sistem bez suštinske demokratizacije.

*Neće biti promjena bez novih lica na izborima*

**Dodite i kupite sve na jednom mjestu  
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



**Clarkston Village Shopping Center  
926 Montreal Road  
Clarkston, GA 30021**

**926 Montreal Road, Clarkston, GA**

**404-296-6493**

**THRIFTOWN  
Clarkston Village**

*Na jesen su predviđeni izbori u BiH. Premijeri u nekoliko kantona su podnijeli ostavke. Međutim, premijer Federacije BiH odbija da to učini, zalažući se za vanredene izbore. Bilo kako bilo, da li socijalni protesti mogu da utiču na tok i ishod izbora u smislu ponude novih programa, uključujući i za prevladavanje etničkih podjela, koje su generator krize, i da BiH napokon postane funkcionalna država?*

Biber: To je veoma važno pitanje, ali je prerano davati odgovor. Međutim, očigledno je da su svi građani koji protestuju protiv sadašnjeg političkog sistema. No, pošto promjene moraju da se sprovedu kroz važeći institucionalni okvir, ako se ne pojave nove političke snage koje će se kandidovati na izborima, onda neće biti značajnijih reformi. Dakle, pitanje je da li će se formirati neka nova partija ili će doći do smjene generacija u postojećim političkim strankama.

Mislim da ovi protesti neće ostvariti željeni uspjeh ukoliko ne primoraju veći broj političara da se povuku, jer ako pojedini kantonalni premijeri daju ostavke, to još nije dovoljno jasan signal sadašnjoj političkoj eliti da ne može više da tako vlada u budućnosti. Neko može da da ostavku šest mjeseci prije izbora i nakon njihovog održavanja dobije drugu funkciju na nekom drugom nivou. U tom slučaju neće biti nikakvih promjena.

*Demonstranti da odrede predstavnika pred međunarodnom zajednicom*

*O ulozi međunarodne zajednice, mislim prije svega na EU i SAD, koja je od 2006. godine u nekoliko navrata bezuspješno pokušavala da ubjedi domaće lidere da sprovedu neophodne reforme i prevaziđu blokadu -počev od sudske pre-*

*sude Sejdīć Finci pa do suštinskih ustavnih promena. Da li će sada međunarodna zajednica, kojoj BiH nije visoko na listi prioriteta, ponovo usmjeriti pažnju na nju?*

Biber: Najviše se plašim da građani koji protestuju nemaju među sobom nekoga ko bi mogao da razgovara sa međunarodnim akterima, tako da će oni kada dolaze u BiH opet razgovarati sa vođama političkih stranaka sa kojima to čine već dvadeset godina, što je opasnost da im se da veći legitimitet nego što zaslužuju. Ja sumnjam da postoji prostor da se sadašnja politička elita dogovori oko nekih pitanja kao što je sprovođenje presude Sejdīć-Finci, pogotovo ne pre izbora. Stoga mi se čini mnogo važnijim da Evropska Unija pošalje jasan signal da su demonstracije važne i da građani na ulicama, zapravo, reprezentuju BiH koja želi u Evropsku Uniju mnogo bolje nego sadašnja politička elita. Međutim, taj signal iz EU još nismo čuli. Dakle, treba ohrabriti one koji protestuju, jer oni žele reforme, da BiH postane funkcionalna država sa vladavinom prava, koja omogućava zapošljavanje. To su ciljevi za koje se zalaže i EU.

Da ponovim, Evropska Unija i drugi međunarodni akteri treba da prestanu da daju dodatni legitimitet političkim liderima u BiH stalnim razgovorima sa njima, čime se smanjuje legitimitet institucija. Do sada se tvrdilo da ako se okupe lideri 6 ključnih stranaka na pregovorima u istoj sobi, oni predstavljaju cijelu BiH. Međutim, tu problematičnu praksu treba okončati i ovi protesti pokazuju da lideri stranaka nemaju prava da govore u ime svih građana. Možda su ova zbivanja signal prije svega za međunarodnu zajednicu da je neophodan drugačiji pristup sa više sluha za stavove građana a ne šta misle lideri šest partija.



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA  
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?  
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



**1-877-747-6097 :: [info@europlus.tv](mailto:info@europlus.tv)**

*Reklamirajte Vaš biznis za samo*

**\$250 mjesečno**

*(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)*

*Privatne poruke i mali oglasi*

**\$100 mjesečno**

*(bez ugovora)*

Zloupotreba jezika u BiH:

# Politika nerazumijevanja

Bogato bosanskohercegovačko jezičko naslijeđe dovoljan je razlog da je 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika koji je proglasio UNESCO, obilježava i u Bosni i Hercegovini. Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina, umjesto stručnih, obilježene su političkim stavovima.

Dan maternjeg jezika protiče neopaženo, jedino se u nekim srednjim školama obilježava kako bi se naglasilo da jezici kojim se govori u BiH ne smiju razdvajati nego spajati.

„Jezik treba primarno doživjeti i razumijevati kao nešto što ljude međusobno zbližava u komunikaciji - da nam jezik bude neki osnovni prostor u kojem ćemo ostvarivati i vlastiti pogled na svijet i svoju životnu filozofiju i svoju radost u životu i sve ono što je najvažnije i najbitnije“, kaže Hadžem Hajdarević iz Instituta za jezik.

Nakon raspada bivše Jugoslavije, od srpskohrvatskog, odnosno hrvatskosrpskog, u BiH su nastala tri jezika - bosanski, hrvatski i srpski. Ali, i danas, kao i prije dvadesetak godina, žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Baotić:

„U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja, koja su ustvari od devedesetih na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika, umjesto ustvari nastojanja da afirmiramo jezik. Od 1990. godine pa naovamo u jeziku BiH se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku radilo za jednu godinu od sedamdesetih do devedesetih godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički - da ostvari druge ciljeve, a ti drugi ciljevi, kako ih ja vidim, nastavak su dezintegracije društva i zajednice.“

Ulogu politike, tamo gdje joj nije mjesto, naglašava i književnik Dragan Marijanović:

„Politika ne bi smjela imati apsolutno ništa s tim, nego znanost, i to kompetentna znanost koja će to razvijati, a ne

upropaštavati. Nažalost, politika je uspjela - jer politika je đavo, politika je tinta koja se širi po vrču vode i ulazi u svaku poru - neke znanstvene krugove naprosto zavesti i staviti ih pod svoju komandu, a govori se, recimo, o jeziku.“

U vrijeme pripreme i popisa stanovništva u oktobru prošle godine oživjele su rasprave o jezicima u BiH, a na udaru je posebno bio bosanski, za kojeg je predsjednik RS Milorad Dodik izjavio da ne postoji. Bošnjaci mogu imati svoj jezik, ali on se mora zvati bošnjački, poručio je Dodik.

„Odjednom u ratnim zbivanjima nametnut je bosanski jezik - i on pokušava da oživi i da stekne pravo građanstva. Mnogi, čak i institucije, prihvataju olako priču o bosanskom jeziku. Nema bosanskog jezika.“

Među brojnim argumentima kako Dodik nije u pravu izdvajamo riječi Dževada Jahića, profesora s Filozofskog fakulteta u Sarajevu:

„Naravno da Bošnjaci bez ikakvih dilema govore bosanskim jezikom, služe se bosanskim jezikom. I na sreću, naša književnost je na bosanskom jeziku. Tu su velika umjetnička dostignuća. Naši najbolji pisci već decenijama, pa i vijekovima pišu na bosanskom jeziku. Pa zar bismo sada mi ušli u polemike da jedan političar, ne znam ni ja da li možemo nazvati tako te ljude, sada navodno dovodi u pitanje nešto od toga? To je zaista žalosno.“

„Ljudi se sporazumijevaju lako, samo što je činjenica da ljudi ne vole da ih neko ispravlja i da neko jezik koji oni zovu tako kako ga zovu naziva nekim drugim jezikom. Tu su ljudi u pravu. Ali u biti oni govore jednim istim jezikom, sa nešto malo, mi to zovemo, razlika u standardima, a ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, neko kava, neko kafa. A mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.“



## PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?

Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- Foreclosure \* HUD homes \* Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



**metrobrokers**.com **GMAC** Real Estate

**DINO KRGO**  
REALTOR

678-429-4353

dkrgo@bellsouth.net



## BONUS TRANSPORTATION, LLC



Zapošljavamo owner operatore !

- Commision 10%
- Sedmična isplata
- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Saradujemo sa svim brokerima na prostorima Sjeverne Amerike
- Nudimo fuel cards, trailere, kvalitetan profesionalni dispatch

616 322 5818

616 719 6064

bonustransllc@yahoo.com



The **Klob**  
Law Firm, LLC



7764-A HAMPTON PLACE  
LOGANVILLE, GA 30052

Nalazimo se u Hampton Place Plazi  
(Preko puta McDonald's u Loganvillu)

Invalidska penzija

Povrede na radnom mjestu

Auto udesi

Vojna penzija

Da li ste primili odbijenicu iz državne ustanove za invalidsku penziju?

Da li ste imali povredu na random mjestu?

Da li ste imali auto udes ili Vam treba pomoć advokata u vezi Vaše vojne penzije?

Dopustite da Vam advokat Tim Klob (komandant američke Armije) i njegova advokatska kancelarija pomognu i posvete Vašem slučaju pažnju koju zaslužujete!

Pozovite nas danas na **678-269-6526**  
ili posjetite našu web stranicu **www.kloblawfirm.com**

Pozovite i zakažite Vašu  
besplatnu konsultaciju!



Zastupamo našu zajednicu iskreno i sa pažnjom kroz mnogo godina iskustva.

# Otjeraj nas, Štefan Füle, sa vlasti u naše vile!

**T**užna i žalosna pjesma lidera u BiH o narodnom nerazumijevanju vlasti i njenih problema

Kad pogledam kroz pendžere  
Raju što se dole dere  
Da je gladna a da kriv sam ja,  
Sve što na to reć' bih znao,  
Dayton mi je propisao:  
Živjela etnokracija!  
Niko ovdje gladan nije,  
Već na dijeti zbog nacije,  
Zbog nacije i zbog partije!

Kada čujem svijet na cesti  
Pita šta će danas jesti,  
Tad apetit izgubim i ja:  
„Vi ste gladni, može biti,  
Ali mi smo svih vas siti:  
Što nas, brate, stalno birate?  
Kolko treba varat, krasti,  
Da nas neko skine s vlasti?  
Živjela kleptokracija!“

Mislite li da nam smeta  
Što tražite pomoć svijeta  
Protiv nas i naših nameta?  
Nema Putin ni Obama,  
Erdoğan ni Merkel mama  
Pojma nema šta bi sa nama!  
Ponavljaju nesretnici:  
„Finci-Sejdić, Sejdić-Finci...“  
Šalju sto delegacija!

Kad bi neki Štefan Füle  
Najzad reko: „Sikter, Mile!  
Iš, Dragane! Marš, Lagumdžijo!“  
Niko od nas ne bi plak'o,  
Već bi oko Füle skako:  
„Živ nam bio, Bog ti platio,  
Otjeraj nas, Štefan Füle,  
Sa vlasti u naše vile!  
Živjela takva robija!“

Kad pogledam sa doksata  
Bošnjku, Srba i Hrvata,  
Sve Bosance i Hercegovce,  
Dao bih im svoju platu,  
Cijelu zemlju i lopatu:  
„Kopajte je vi za te novce!  
Ako je ne pokopate,  
Nove tražite mandate!  
Živjela etnokracija!“

Da je meni s krova kuće  
Gledat ljude gdje se muče  
Da vladaju gore nego mi,  
Mudar bih im savjet dao:  
„Kada gaziš, viči 'Jao!',  
A kad kradeš – 'Smrt korupciji!';  
Ako misliš vladat sretno,  
Krivi onog ko te metno!  
Živjela demokracija!“

*Predrag Lucić- Feral Tribune*

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!

**Osman "Cico" Vujinović**

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054  
 fax: 404-641-1831  
 e-mail: osmanvu@gmail.com

**Specijalnosti:**  
 bankovne kuće,  
 foreclosure i HUD kuće

**Style TRAVEL USA**

tel > 1.773.525.4889  
 fax > 1.773.435.6753  
 e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

**NAJPOVOLJNIJE** karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- \* Mexico
- \* Caribbean
- \* Hawaii

< www.styletravelusa.com >

**Am Dent, Inc.**

**Dental Care for Entire Family**  
**Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD**

- \* Cleaning and Gum Treatments
- \* Bleaching, Bonding and Veneers
- \* Crowns and Bridges
- \* Tooth Colored Fillings
- \* Extractions
- \* One Hour Whitening (\$250)
- \* Dentures and Partial
- \* Bad Breath Treatment
- \* Root Canal Treatment
- \* Snoring Problem
- \* Thumb Sucking Problem
- \* Teeth Grinding Problem

*Let us give you a winning smile!*

**Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000**

Most Insurances Accepted  
 Medicaid (uder 21) Peachcare  
 Major Credit Cards

**NOW OFFERING!** Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation  
 New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75  
**0% Financing up to 12 Months through Care Credit**

**www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047**

# OBAMA CARE

Informacije o Zdravstvenom osiguranju za neosigurane osobe u USA / Obama Care /

**NAPOMENA: Ovo nije zvanična obavijest, ovo je samo neobavezani skraćeni pregled informacija.**

The affordable Care Act (Obama Care) je izglasan da pomogne da Zdravstveno osiguranje postane dostupno, povoljno i kompletno za Vas i vašu porodicu. (Ako nemate osiguranje kroz vaš posao ili ste privatnik).

Health Insurance Marketplace (Zdravstvena tržnica) je državna agencija koja pomaže da neosigurani ljudi sa limitiranim prihodom nađu zdravstveno osiguranje.

Zdravstvena tržnica će vam reći da li ste kvalifikovani za nižu cijenu osiguranja na osnovu broja članova domaćinstva i prihoda. Kao osnova za obračun vašeg prihoda se koristi vaš modified adjusted gross income (MAGI). Ovo je obično zadnja cifra na vašim taksama.

Ovo je Tabela da provjerite da li ste kvalifikovani za umanjene premije (državne popuste) za zdravstveno osiguranje. Vi se možete kvalifikovati za umanjene premije preko Marketplace ako je vaš:

Broj članova porodice:	1	2	3	4
Godišnji prihod između	\$11,490 \$45,960	\$15,510 \$62,040	\$19,539 \$78,120	\$23,550 \$94,200

Morate biti u ovom rasponu da bi ste dobili popuste. Djeca do 19 godina mogu aplicirati za Medicaid ili Peachcare u određenim situacijama.

U zavisnosti od vašeg prihoda vi možete mjesečno uštedjeti na zdravstvenom osiguranju do \$700.

(Naprimjer ako je regularna mjesečna premija za vašu porodicu \$850 - \$700 (popust) = \$150 vaša cijena).

Ovi planovi pokrivaju: osnovne zdravstvene beneficije, već postojeći problem i preventivnu zaštitu.

Upisni period za 2014. godinu je od 01. oktobra 2013. do 31. marta 2014., a ako propustite da uzmete zdravstveno osiguranje u ovom period onda ćete morati čekati do 15. novembra 2014. da bi imali osiguranje u 2015. godini.

Počev od 2014 godine od većine Amerikanaca se zahtjeva da imaju zdravstveno osiguranje ili da plate kaznu.

Ako ne budete imali zdravstveno pokriveni u 2014. godini, vi ćete platiti novčanu kaznu u iznosu od \$95 po odrasloj osobi, \$47.50 po djetetu ili 1% od godišnjeg prihoda (što god je veće od ovoga). Maksimalna kazna što će familija morati da plati u 2014. godini je \$285. Ova će kazna biti duplo veća u 2015. i svake naredne godine veća i veća.

Određeni kategorije ljudi sa ograničenim (malim) prihodima ili propisanim otežavajućim situacijama mogu biti izuzeti od plaćanja ove kazne.

Imaju četiri načina da se aplicira za ovo zdravstveno pokrivenje: internet [www.HealthCare.gov](http://www.HealthCare.gov); telefonom 1-800-318-2596, poštom i direktnim lokalnim kontaktom.

Ko može biti pokriven po ovom planu? Otac, majka i djeca do 19., a u određenim situacijama i djeca do 26. godine.

Zašto trebamo zdravstveno osiguranje? Niko ne planira da se povrijedi ili da bude bolestan, ali većina ljudi će kad tad trebati medicinsku pomoć. Zdravstveno osiguranje pokriva ove medicinske troškove i štiti vas od vrlo visokih troškova koje bi Vi inače platili iz svog džepa.

Za više informacija i pomoć u ovom procesu nazovite na tel. 678-429-4353 ili pošaljite e-mal: [dkrgo@bellsouth.net](mailto:dkrgo@bellsouth.net)

Dino Krgo



one call could save you  
**28% on car insurance\***

Call 1-800-404-5103 to see  
how much you could save.

**esurance**<sup>®</sup>  
an Allstate<sup>®</sup> company

\*National average annual savings based on data from customers who reported savings by switching to Esurance between 12/1/11 and 4/30/12  
© 2012 Esurance Insurance Services, Inc. All rights reserved. CA License #00687529

# Zia Travel

Independent Travel Agent  
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 3  
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravelstl@yahoo.com



# NOW LEASING Atkinson Arbors Office Suites

- \* SECURITY
- \* JANITORIAL SERVICES

- \* GATED COMPLEX
- \* LOBBY & BREAK ROOM

Starting at  
**\$250.00**

Up to  
**4,000 sq.ft.**  
available



**Call 770-317-7124**

**1530 Atkinson Road, Lawrenceville, GA 30043**

# Naučnici tvrde da će 2014. biti najtoplija godina u historiji

**N**aučnici vjeruju da će 2014. biti najtoplija godina ikada zabilježena na Zemlji, zato što je El Niño, globalni atmosfersko-okeanski fenomen, izgleda spreman da izbací ogromne količine toplote u atmosferu. El Niño predstavlja snažna temperaturna talasanja na površini Istočnog Pacifika, koja imaju veliki uticaj na vremenske prilike i mogu napraviti klimatski haos širom cijelog svijeta.

Njemački naučnici smatraju da je inače moguće prognozirati ponašanje El Niño godinu dana unaprijed, međutim, kako je temperatura vode pod uticajem vjetrova koji duvaju preko ekvatora, prognoze su ograničene na šest mjeseci.

Oni tvrde da je njihov metod precizno predvidio odsustvo ove pojave u protekle dvije godine, pa je vrlo vjerovatno da će se ostvariti njihovo predviđanje da se El Niño očekuje krajem 2014.

Mišljenja među stručnjacima ove oblasti su podijeljena, pa kalifornijski klimatolog Tim Barnett tvrdi da su te metode zastarjele i da su se koristile 80-tih i 90-tih, dok australijski klimatolog Endrju Votkins vjeruje da šansa da se El Niño pojavi sasvim sigurno postoji, ali ne bi mogao da tvrdi da će se zaista desiti.

Ono oko čega su se svi naučnici složili je da će Zemlja svakih deset godina biti pogođena razornim sušama i neza-

pamćenim požarima, šanse da ta godina bude baš 2014. je navodno 75 posto.



# Supersonični avion budućnosti imat će displeje umjesto prozora

**M**odel super brzog aviona S-512 koštati će 80 miliona dolara, u njemu ima mjesta za 18 putnika, a namjenjen je isključivo biznismenima. Put od New Yorka do Londona će ovom letjelicom trajati svega tri sata.

Supersonični avion budućnosti koji projektuje kompanija "Spike Aerospace" neće imati prozore, već će se na njihovom mjestu nalaziti super tanki ekrani koji će putnicima omogućavati panoramski pogled.

Kako objašnjavaju iz kompanije, oni su odlučili da postave ekrane umjesto prozora zato što ugradnja prozorskih otvora povećava težinu letelice.

- Dodatna težina nije poželjna za avion koji će letjeti brzinom od 1.370 milja na sat, što je dva puta više u odnosu na sadašnje komercijalne letjelice - kažu u kompaniji.

Naravno putnici neće biti uskraćeni da vide šta je oko njih. Na spoljnjem dijelu aviona biće postavljene kamere, a ono što one budu zabilježile emitovaće na ekranima unutar luksuzne kabine. Inače, u kompaniji koja stoji iza ovog projekta rade inženjeri i stručnjaci koji su nekada radili u Airbus-u i Boeing-u. Oni ističu da će njihov supersonični avion od New Yorka do Londona letjeti svega tri sata, a da će od Los Angelesa do Tokia putovati samo šest sati.



# Detektor laži uskoro na Facebooku i Twitteru

Evropski istraživači trenutno rade na razvijanju sistema koji bi mogao da prepozna laži na Twitter-u, Facebook-u i drugim društvenim mrežama, piše BBC. Ideja PHEME-a je da razdvoji glasine i laži od istine a istraživači kažu da to mogu učiniti lociranjem twitova i postova, procijene njihove iskrenosti i prijavi rezultata u realnom vremenu.

Inicijativa je finansirana od strane Evropske unije a razlog jeste gomila lažnih postova nastalih 2011. godine tokom pobune u Londonu, prenosi B92. Da li to znači da će ovaj softver

znati da prepozna i raznorazne dorade u Photoshopu?

“Nećemo analizirati fotografije, tako da ni promijene neće biti detektovane - tehnički je mnogo zahtjevnije”, kaže jedan od istraživača sa Sheffield univerziteta.

Očekuje se da softver “PHEME” bude spreman za testiranja za oko 18 mjeseci, a novinari će ga probati prvi.

Lažni twitovi će biti spakovani u 4 kategorije - špekulacija, kontroverza, pogrešna informacija i dezinformacija.



# Microsoft predstavio Office Online

Kompanija Microsoft počela je novu fazu u korištenju svog Office paketa, otvaranjem Office Online-a na stranici Office.com. Alatima Office i Office Online korisnicima je omogućen još lakši zajednički rad na dokumentima.

Upotreba programa na PC-ju ili pomoću aplikacija na mobilnim uređajima u kombinaciji s Office Online-om pružaju najbolje iskustvo zajedničkog rada na dokumentima, tabelama i prezentacijama, pritom zadržavajući njihov dizajn i oblikovanje. O Officeu Online servisu kompanija iz Redmonda izdvaja sljedeće:

- Office Web Apps preimenovani su u Office Online i besplatno dostupni na adresi Office.com. Novo ime, jednostavnija i preglednija početna stranica, saradnja na dokumentima u realnom vremenu i zanimljivi novi šabloni omogućavaju još lakše stvaranje, dijeljenje i saradnju.

- Alatima Office Online moguće je sarađivati na dijeljenim dokumentima, tabelama i prezentacijama. Office Online pritom zadržava sve definisane elemente dizajna, formatiranja i sadržaja pa će dokument u svakom trenutku izgledati onako kako je zamišljen.

- Više od milijardu ljudi koristi Office za kreiranje, ana-

lizu i donošenje odluka bez obzira na to čime se bave i koje uređaje koriste. Od opcijama bogatih programa Office za PC, odličnog mobilnog iskustva na raznim uređajima do Office Online - alata za online saradnju, Office pomaže ljudima da svoj posao obave na najbolji način.



## TREĆA GENERACIJA BMW-A X3 Moć u novom ruhu

**P**redstavljanjem modela X3 BMW je 2003. godine utemeljio novu klasu - SAV (Sport Activity Vehicle). Upravo je ovaj model više od deset godina bio uzor sportske dinamike, premium ugođaja i robusne agilnosti, u kombinaciji s niskom potrošnjom goriva i emisijom štetnih plinova, dostigavši prodaju od više od milion primjeraka. Druga generacija iz 2010. godine bila je isto tako vrlo uspješna.

Sada, novi X3 nastavlja graditi put prema leaderskoj poziciji u svom segmentu. Dva dizelska motora nove generacije, sada još snažniji, ali uz smanjenu potrošnju (kombinirana 4,7 do 8,3 litara na 100 kilometara), omogućavaju poboljšavanja dinamičkih performansi i smanjuju emisije štetnih tvari.

Vanjski i unutrašnji dizajn novog X3 otkriva stilske izmjene, ali i dodatno povećava praktičnost automobila s detaljima izrađenim prema potrebama korisnika. Model vizuelno ostavlja još snažniji dojam s novim dvostrukim kružnim svjetlima (LED svjetla su opcija), još uočljivijim rešetkama bubrega, novim prednjim i stražnjim odbojnicima te vanjskim retrovizorima s integriranim pokazivačima smjera. Unutrašnjost definiraju visoka razina kvalitete i ekskluzivnosti - hromirani

dijelovi, centralna konzola s opcijskim automatskim klimaređajem i novi držač čaša s kliznim poklopcem za centralnu konzolu....

Nove vanjske boje, presvlake dizajna enterijera, letvice i lakometalni naplaci daju još veću mogućnost individualnosti, novi xLine paket opreme omogućava vlasnicima da dodatno naglase dinamičan i robusan karakter X3.

Novi X3 bit će dostupan sa četiri turbodizelska i tri turbobenzinska motora u rasponu od 150 do 313 konjskih snaga. Svi su motori opremljeni najsavremenijom BMW TwinPower Turbo tehnologijom, što je garancija izvrsnih performansi u kombinaciji s niskom potrošnjom goriva.

Motoru u modelu X3 xDrive 20d snaga je povećana sa 184 na 190 konjskih snaga uz prosječnu potrošnju goriva nižu i do 7,1 posto. Novost je i motor u modelu X3 sDrive 18d, koji razvija 150 KS, uz kombiniranu potrošnju od 4,7 do 5,1 litara/100 kilometara. Od modela s turbobenzinskim motorima, tu su X3 xDrive28i (245 KS) i šestcilindarski redni turbobenzinac sa 306 KS.





**GLEDAJTE TV KANALE NA IPHONE/IPOD/IPAD BESPLATNO!**



**BESPLATNO NA APP STORE "FASTV"**

[www.FASTV.com](http://www.FASTV.com) • 1-866-639-8911

# Olde Salem Apartments

**CALL FOR SPECIAL OFFERS\***

- \*2 Bedroom Apartment Homes
- \*Total Electric
- \*Free Water
- \*Pool & Clubhouse
- \*W/D Connections
- \*Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- \*Large Patios/Balconies



**NO APPLICATION FEE!\*\***

**Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057**

**345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045**

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

\*Prices & Specials Subject to Change.\*\*With Approved Credit.

# Zlatni medvjed filmu "Crni ugalj, tanak led"

**K**ineski film "Crni ugalj, tanak led" reditelja Jinan Dijaoa, o policajcu u potrazi za serijskim ubicom, osvojio je Zlatnog medvjeda za najbolji film na 64. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu.

Amerikanac Richard Linklaret dobio je Srebrnog medvjeda za najboljeg reditelja za film "Dječastvo", priču koja prati život jedne američke porodice punih 12 godina tokom kojih dvojica dječaka rastu i postaju odrasli.

Film je sniman u pravilnim razmacima od 2002. godine, kako su glumci starili, i predstavlja nježnu meditaciju na prolaznost vremena, zbrku u ljudskim odnosima u modernom američkom načinu života.

Veliku nagradu žirija - Srebrnog medvjeda dobio je film "Veliki hotel Budimpešta" reditelja Wesa Andersona.

Nagradu za najboljeg glumca osvojio je Liao Fan za ulogu u filmu "Crni ugalj, tanak led", dok je Haru Kuroki osvojila nagradu za najbolju glumicu za ulogu u japanskom filmu "Mala kuća", koji govori o životu porodice u Tokiju prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Osmočlani žiri, predvođen rediteljem i producentom Jamesom Schamusom odlučivao je ovogodišnjim nagradama nakon 11 dana festivala na kome je prikazano oko 400 filmova, od kojih 23 u takmičarskoj kategoriji.

U sastavu žirija bili su i austrijski glumac i dvostruki oskarovac Christoph Waltz, američka glumica Greta Gerwig, hongkonška zvijezda Toni Leung, francuski režiser Mišel Gondri i producent filmova o Jamesu Bondu Barbara Broccoli.



## Britanski reditelj Ken Loach dobitnik počasnog Zlatnog Medvjeda

**B**ritanski režiser Ken Loach dobitnik je počasnog "Zlatnog Medvjeda", na 64. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu.

Loach je na konferenciji za novinare kazao kako je jako ponosan na osvojenu nagradu, naglasivši da to nije nagrada samo njemu, već kompletnoj ekipi sa kojom je surađivao.

"Svaki film je jedno lično putovanje. Postoji toliko mnogo neispričanih priča i neopisanih likova, zbog čega filmska umjetnost za mene predstavlja jedno dugo putovanje", kazao je Loach.

Loach, inače britanski televizijski i filmski režiser, iako je studirao pravno na Oxfordu, prešao je na BBC, gdje se počeo baviti televizijskom režijom. Na filmskom festivalu u Cannesu dobio je "Zlatnu palmu" za ratnu dramu "Vjetar koji njiše ječam" (The Wind That Shakes The Barley), u kojem glavne uloge tumače Cillian Murphy i Liam Cunningham. Iza sebe ima preko 50 televizijskih i filmskih ostvarenja.



# Denial Ahmetović: Svako ima svoju nafaku

*Denial Ahmetović, školsku klupu preko noći zamijenio je scenom, a ocjene svjetlima reflektora. Njegov život se, kaže nam, pobjedom u šou "Zvijezda možeš biti Ti" naprasno promijenio. Odjednom je postao zaposlen čovjek koji radi ono što voli, usrećuje ljude pjesmama, a i oni njega svom ljubavlju koju mu pružaju.*

Pobjeda mu je donijela puno lijepih stvari i za sada maksimalno uživa u svemu onome što donosi slava. Na sreću ovaj mladi momak iz Kaknja još ništa ružno nije doživio, a kao jedinu negativnu stvar koju mu ovo što radi donosi izdvaja manjak vremena za svoje prijatelje.

No, možda nema vremena za prijatelje, ali ova pobjeda mu je na neki način donijela druženje sa najvećim imenima estradne scene.

*Za veoma kratko vrijeme postojanja na estradnoj sceni, dobio si priliku stati rame uz rame sa najeminentnijim sa estrade. Da li si osjetio da nekome od tih "velikih" i nije drago što si tu...?*

- Pa, iskreno, osjetio sam tu neku ljubomoru, mada mi nije jasno zbog čega, jer mislim da svi imamo svoju publiku i svoj prostor. Mada, ne želim se osvrnati na to, već mi je draže misliti o ljudima poput Dženana Lončarevića, Šerifa Konjevića, Enesa Begovića, Eldina Huseinbegovića i mnogih velikana od kojih sam dobio veliku podršku i puno dobrih savjeta.

*Imao si tu čast da ti prou pjesmu urade Aleksandar Milić Mili i Marina Tucaković. No, mnogi su mišljenja da pjesma iako je rađena za tebe nije bila tebi prilagođena...i da ti bolje leže "lepršavije" pjesme, poput "Nema vremena za tugu".*

- To iskreno prvi put čujem, jer pjesma "Nema ljubavi" je naišla na ogroman uspjeh, što se moglo vidjeti na koncertu "Miligrama" u Zetri kada je publika samo 20-tak dana nakon izlaska pjesme u glas sa mnom pjevala. Bio je to nevjerovatan osjećaj.

*Kako bi opisao sebe?*

- Tvrdoglav, emotivan, romantičan (ponekad), maštovit, radoznao...

*Misliš li da fizički izgled ima važnu ulogu na putu do uspjeha?*

- Pa sigurno da ima. Mislim da se mora poštovati publika i na taj način, i da nije dovoljno samo dobro pjevati.

*Kako ti održavaš formu?*

- Svaki slobodan trenutak koristim za igranje fudbala sa prijateljima i to je ono što me nekako ispunjava. Tako punim baterije za svoje nastupe i onda sam energičan na sceni.

*Znači li to da nisi postao pjevač, da bismo te mogli vidjeti i na zelenom terenu?*

- Fudbal je moja velika ljubav. Igrao sam profesionalno fudbal u F.K. Rudar iz Kaknja, ali eto ljubav prema muzici je prevagnula. No, definitivno, od malih nogu sam znao da ću biti fudbaler ili pjevač.

*Ti i Gile, sugrađani ste koji ste u kratkom periodu odnijeli pobjede na velikim muzičkim takmičenjima. Kakanj je ponosan na vas. Međutim, Gile kao da je imao veći doček te su mu neki "dali" i ulicu... Jesi li osjetio dozu ljubomore?*

- Stvarno se ne opterećujem sa tim, obojica smo napravili velike uspjehe. Ja sam jako mlad, sa samo 18 godina napravio sam i uspjeh i veliki korak u svom životu. Nisam ljubomoran, daleko od toga, ja sam došao na njegov doček i iskreno od srca mu čestitao.

*Čini se da ste ti i Gile u mnogo boljim odnosima nego što to vide ostali sa strane. Još se prepričava vaš "dernek" u Zenici. Kako to komentarišeš?*

- Gile i ja smo u sasvim korektnim odnosima, ljudi potenciraju neku svađu koja nije istinita i nema razloga za to. Ne vidamo se, jer i on i ja imamo puno obaveza. Ja pored pjevanja i studiram i trenutno sam se usredsredio na polaganje ispita. Gileta nisam dugo vidio, a taj dernek u Zenici se desio nakon njegove pobjede, a sada smo u mnogo većim obavezama obojica.

*Hajmo malo o ženama. Koja je po tebi najseksipilnija kolegica?*

- Ima ih mnogo, ali evo nabrojati ću neke: Nataša Bekvalac, Emina Jahović, Severina, Jelena Rozga...

*Tokom takmičenja, osvojio si srca tinejdžerki. Koliko ti imponuje njihovo presretanje, zvanje, ljubljenje, pokloni koje od njih dobijaš...?*

- Pa svakako da imponuje i jako sam sretan što imam toliko fanova koji me svakodnevno nečim iznenade, bilo to poklonima, poljupcima, iznenadnim zagrljajima, suzamaa i još jednom kažem, svakako da imponuje.

*Da li je među silnim obožavateljicama bila i neka naporna, da ti je stvarala neugodne situacije?*

- Nažalost da, bilo je i takvih koji nisu imali mjeru, koji su izmišljali sve i svašta, al' eto, uspijevam da se nosim sa tim.

*Ono što sigurno zanima naše čitateljke je tvoj emotivni status. Imaš li djevojku?*

- Možda na sreću djevojaka, a moju žalost, još sam uvijek slobodan. Djevojaka ima, ali još nijedna nije osvojila moje srce.

*Kakav je uopšte tvoj tip djevojke, šta ona zapravo mora imati da bi osvojila tvoje srce?*

- Nemam konkretan tip djevojke, ne dijelim ih na crne ili plave. Naravno, trebaju imati nešto što će privući moju pažnju, a kada privuče ja ću se potruditi da tu i ostane.



# Belgija najteži rival BiH na putu ka Francuskoj

**F**udbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine svoj put ka Evropskom prvenstvu u Francuskoj 2016. moraće da traži u kvalifikacionim mečevima sa Belgijom, Izraelom, Velsom, Kiprom i Andorom.

Odlučio je ovo žrijeb koji je održan u Nici, a Safet Sušić, selektor fudbalske reprezentacije BiH, bio je zadovoljan ishodom i smatra da "zmajevi" imaju realne šanse za plasman na EP.

"Realno možemo biti među prve dvije ekipe i direktno se plasirati na EP. Malo sam se razočarao protivnikom iz drugog šesira, jer je Belgija u ovom trenutku jedna od najboljih

i Srbiju.

"Sve su ovo ekipe s kojima se može igrati i protiv kojih možemo imati ravnopravnu ulogu. Belgija može biti favorit kao i mi, tako da ćemo se s njima boriti za prvu poziciju. Plasman na EURO ne bi trebalo da dođe u pitanje", kazao je Spahić.

*Belgija podjednako treba da se plaši nas, kao i mi njih*

Napadač reprezentacije BiH i Mančester Sitija Edin Džeko kazao je da je grupa otvorena i teška, ali protivnici su ti koji treba da budu uplašeni.

"Belgija je najteži rival, većina igrača igra u Engleskoj. Ne



reprezentacija, ne samo u Evropi, nego i u svijetu. Ostali rivali u grupi su slabiji od nas, iako ćemo, naravno, biti oprezni i nikoga ne smijemo potcijeniti. Svi oni će nas namučiti, osim Andore, protiv koje već sada možemo računati na šest bodova", rekao je Sušić.

Iako se kuglice u potpunosti nisu posložile onako kako je priželjkivao, popularnom Papetu ispunila se želja da izbjegne komšije. Zadovoljan scenarijem iz Nice je i kapiten reprezentacije BiH Emir Spahić. Prvotimac Bajer Leverkuzena kao glavne konkurente "markirao" je Belgijance, koji su na putu za predstojeći Mundijal u Brazilu iza sebe ostavili Hrvatsku



tako davno slavili smo protiv njih dva puta, pa i oni podjednako treba da se plaše nas, kao i mi njih. Realno gledajući, između nas će se voditi najveća borba za prvo mjesto", poručio je Džeko i dodao da ne treba potcijeniti ni Izraelce, kao ni Velšane.

Optimizma ne nedostaje ni napadaču koji je svojim golom u Kaunasu odveo "zmajevе" do istorijskog plasmana na Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

"Očekujem da završimo među prve dvije ekipe u grupi iako naše težnje treba da budu sam vrh. Grupa nije baš lagana", istakao je Vedad Ibišević, napadač Štutgarta i BiH.



BiH tim je prvi put bio svrstan u prvi "šešir" i zaobišao najjače timove poput aktuelnog svjetskog i evropskog šampiona Španije, zatim Njemačku, Portugal, Englesku, Holandiju... Tu sreću nije imao v.d. selektora Srbije Ljubinko Drulović, koji će se nakon igrачke karijere, sada u ulozi trenera, vratiti u Portugal. "Orlovi" su propustili prethodna dva velika takmičenja, a na putu povratka na evropsku pozornicu uz Kristijana Ronalda i društvo, stajace im u Grupi I još Danska, Jermenija, Albanija, te domaćin Francuska, protiv koje će sve ekipe ove grupe igrati mečeve, ali se bodovi neće upisivati. "Neće biti lako. Portugal je, uz zemlje regiona, jedna od ekipa koju sam želeo izbeći. Međutim, laganih protivnika nema, posebno u prvom šeširu", rekao je Drulović.

Kvalifikacije počinju u septembru 2014. a završavaju baražom u novembru 2015. Prvenstvo Starog kontinenta igraće se od 10. juna do 10. jula 2016. i prvi put učestvovaće 24 selekcije. Žrijeb za EP biće održan 12. decembra 2015.

#### *Sušić zakasnio*

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Safet Sušić nema sreće kada su u pitanju izvlačenja grupa. Zbog kašnjenja na let u Brazil nije bio na žrijebu za Mundijal, a ovaj put je zakasnio u Nicu na žrijeb za EP. Razlog - zagubljen prtljag.

"Ma bolje da nisam ni došao. Kad sam stigao, počeli su da nam pristižu teški protivnici, a dok me nije bilo, izvukli smo Andoru. Zakasnio sam jer su mi zagubili prtljag u Frankfurtu. Morao sam po novo odijelo jer su mi javili da će mi prtljag poslati tek naveče", kazao je Sušić i dodao da će račun za naplatu nepredviđenih troškova ispostaviti Mišelu Platiniju, predsjedniku UEFA.

*Utakmice sa najvećim konkurentom Belgijom igrat ćemo 13. oktobra 2014. godine na našem, odnosno 3. septembra 2015. godine na gostujućem terenu.*

- 1. kolo (9. septembar): Andora - Vels, BiH - Kipar, Izrael - Belgija*
- 2. kolo (10. oktobar): Belgija - Andora, Kipar - Izrael - Vels - BiH*
- 3. kolo (13. oktobar): BiH - Belgija, Vels - Kipar, Andora - Izrael*
- 4. kolo (16. novembar): Belgija - Vels, Kipar - Andora (18), Izrael - BiH*
- 5. kolo (28. mart): Andora - BiH, Belgija - Kipar, Izrael - Vels*
- 6. kolo (12. juni): Andora - Kipar, BiH - Izrael, Vels - Belgija*
- 7. kolo (3. septembar): Belgija - BiH, Kipar - Vels, Izrael - Andora*
- 8. kolo (6. septembar): Vels - Izrael (18), BiH - Andora, Kipar - Belgija*
- 9. kolo (10. oktobar): Andora - Belgija, BiH - Vels, Izrael - Kipar*
- 10. kolo (13. oktobar): Belgija - Izrael, Kipar - BiH, Vels - Andora*

# Pet problema koje banana rješava bolje od tablete

**T**ri vrste šećera i obilje vlakana razlozi su zbog kojih banana iskače iz šablona brzopoteznih izvora energije. Osim hranjive vrijednosti, dokazana je njena svemoć u otklanjanju brojnih tegoba kod kojih inače najčešće posežemo za tabletom...

## 1. Nadutost i zatvor

Banane sadrže pektin, koji ubrzava probavu i podstiče izbacivanje toksina i teških metala iz tijela. Osim toga, njihovo djelovanje je probiotsko i stimulira rad crijeva. Svi ovi faktori podstiču rad probave i smanjuju nadutost, dok vlakna iz mekanog ploda razbuđuju crijeva i djeluju poput prirodnog laksativa na zatvor.

## 2. Stres

Nazivaju ga bolešću modernog doba, jer neprestano ostavlja velike posljedice na naše zdravlje, stres ubrzava metabolizam, pri čemu pada nivo kalijuma u organizmu. Ravnotežu je moguće uspostaviti pomoću jedne banane, koja u sebi sadrži dovoljno kalijuma, koji će pomoći u normalizaciji otkucaja srca, slanju kiseonika u mozak i regulisanju optimalne količine vode u tijelu.

## 3. Krvni pritisak

Poznato je kako velik unos natrijuma, a mali unos kalijuma ima negativan uticaj na krvni pritisak. Zbog toga je važno tijelo opskrbiti velikom količinom kalijuma, koju sadrže banane. Svako jutro preporučuje se da pojedete jednu bananu, koja će pritisak održavati na dozvoljenoj granici idealnog.

## 4. PMS

Banane obiluju vitaminom B6, koji povoljno utiče na nivo glukoze u krvi, a dokazano je kako vitamin iz B zajednice kod PMS-a uspješno redukuje problem bolnih i napetih grudi, promjene raspoloženja i nakupljanja vode u tijelu.

## 5. Depresija

Sastojak banane je triptofan, oblik proteina koji pospješuje otpuštanje serotonina, poznatog kao hormona sreće. Naime, samo jedna banana je dovoljna da nivo serotonina skoči, nakon čega nastaje osjećaj smirenosti i zadovoljstva.



# Lice kao mapa zdravlja: Šta predstavljaju akne, podočnjaci, crvenilo...

Prema shvatanju kineske medicine, koža je najviše povezana sa plućima i debelim crijevom. Međutim, različite dijelove lica možete "čitati" kao mapu zdravlja.

## Čelo

Područje čela predstavlja sistem za varenje. Akne na čelu označavaju probleme s varenjem ili lošom eliminacijom toksina iz tijela. Pokušajte da se primjerenije hranite i jednom mjesečno očistite tijelo od nakupljenih toksina. Savjetuje se detoksikacijska dijeta voćem, povrćem i čajevima, koja se najčešće sprovodi od 36 sati do maksimalno tri dana tokom kojih su zabranjeni kofeinski napici. Ako i uprkos tome ne možete da se riješite osipa ili bubuljica, ispitajte toleranciju na namirnice koje često konzumirate. Ako imate problema s crvenom i/ili suhom kožom čela, to je pokazatelj dehidracije pa pijte više vode i čajeva.

## Područje između obrva

Korijen nosa i dio između obrva je zona jetre. Crvene mrlje, bubuljice ili oštre borice na tom dijelu lica ukazuju na otežanu detoksikaciju jetre. Pomozite tijelu da se očisti smanjenim unosom masne i pržene hrane, mliječnih proizvoda i alkohola. Kako jetra simbolizuje bijes i frustraciju i potiskivanje ljutnje, razmislite o potisnutim emocijama. U tom slučaju može pomoći akupunktura usiju, gdje se stimulišu specifične tačke za oslobađanje stresa.

## Nos

Vrh nosa odgovara plućima, a korijen nosa ukazuje na probleme sa želucem. Najčešći su problem mitiseri, koji ukazuju na loše varenje, a ponekad i na nizak nivo hlorovodične kiseline, koja je sastavni dio želudačanog soka. Tu dijagnozu ćete najlakše provjeriti kod gastroenterologa, a svakako je potrebno i da promijenite navike u ishrani. Ako je nos veoma crven ili su izraženi kapilari, to je znak prevelikog unosa tečnosti koja grije organizam pa smanjite broj šoljica kafe, čaja ili alkohola.

## Obrazi

Predstavljaju disajni i kardiovaskularni sistem. Bubuljice na obrazima su često rezultat ishrane koja obiluje masnoćama. Blijedi obrazi mogu biti znak niskog nivoa željeza, a pretjerano crveni obrazi ukazuju na lošu cirkulaciju i preveliki unos začinjene hrane, alkohola, kafe i njihovo otežano uklanjanje iz organizma. Najvažnije je promijeniti ishranu, povremeno očistiti organizam detoksikacijskom dijetom ili homeopatskim preparatima, a za poboljšanje cirkulacije i disajnog sistema pomoći će pilates ili joga.

## Područje oko očiju

Područje oko očiju predstavlja bubrege. Tamni i/ili vrećasti podočnjaci najčešće su nasljedni, a mogu da upute i na zadržavanje tečnosti u cijelom tijelu. Plavi ili svijetli podočnjaci ukazuju na umor i iscrpljenost. Crni se povezuju sa slabokrvnošću, a žuta boja podočnjaka ukazuje na probleme sa jetrom i žučnom kesom, što može biti posljedica ishrane, ali i neizražene ljutnje i razočaranja. Za pojavu sitnih mrlja ili pjegica ispod očiju odgovoran je brz tempo života i preopterećenost. Vrijeme je da uspostavite uravnotežen životni ritam. Neće škoditi ni da povremeno odradite kuru uvinim ili čajem od brusnice jer pospješuju rad bubrega. Da biste ublažili navedene poteškoće, potrebno je da pomognete bubrežima. Pijte više vode i biljnih čajeva, a smanjite unos soli, alkohola i kofeina.

## Usne

Jasno, usta predstavljaju funkciju sistema za varenje. Bijele ili vrlo blijede usne mogu ukazivati na nizak nivo željeza i slabu cirkulaciju. Suha koža ili bore na usnama govore o nedovoljnom unosu vode. Ranice u uglovima usana znakovi su niskog nivoa vitamina B ili žrljza. Crvenilo, toplina ili krvarenje desni znak su povišene kiseline u želucu ili upućuju na ishranu sa visokim udjelom životinjskih masti i jednostavnih šećera.

## Brada

Ovo područje ukazuje na promjene u radu bubrega i sistema za varenje. Crvenilo na bradi može biti znak ishrane s visokim udjelom prerađene hrane, šećera i masti. A može ukazivati i na neuravnotežen rad bubrega, što se javlja kod veoma teškog rada ili stresa. Konzumirajte namirnice bogate magnezijumom ili dodatke prehrani obogaćene magnezijumom jer sprečavaju kalcifikacije u bubrežima i bešici i djeluju detoksikacijski. Fizička aktivnost, kao i vježbe opuštanja također su dobrodošle.

## Vilica

Na ovom području lica ogledaju se hormonske promjene. Iako se ovdje hormoni najčešće pojavljuju u predmenstrualnom periodu, ako vas muče češće nego jednom mjesečno, savjetuju se hormonske analize krvi, a po potrebi i homeopatsko liječenje. Sitne bubuljice vodenastog sadržaja mogu da ukažu na problem sa limfom, što može biti posljedica unosa nekih lijekova, djelovanja toksina iz okoline ili pretjeranog unosa namirnica bogatih rafiniranim šećerom. Pomoć potražite u detoksikacijskoj dijeti voćem i povrćem.



### **OVAN** (21.03 - 20.04)

Ušli ste u razdoblje pogodno sticanju materijalnih i duhovnih vrijednosti. Neki će dati prednost ovim prvim, ali će se naći u situaciji da više i troše. Kada je u pitanju novac, idete iz krajnosti u krajnost.



### **BIK** (21.04 - 20.05)

Puni ste optimizma i želite završiti započeto. Ne budite egoistični, posebno u odnosu prema partneru. Zar niste primijetili da pokušava izbjeći vašu kontrolu, kao što, uostalom, i vi izbjegavate njegovu?



### **BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Sami ste sebi najveći prijatelj. Zato dobro izanalizirajte sve svoje postupke, kao i postupke drugih, pa ćete shvatiti ko je zapravo u pravu. Možda ste pretjerali s osuđivanjem nekih osoba iz bliže okoline.



### **RAK** (21.06 - 20.07)

Bavite se sobom i onim stvarima koje vas vesele. Ukoliko ne pretjerate, dobro ćete postupiti. S obzirom da biste mogli zastraniti, počnite se intenzivno družiti s prijateljima i s njima razmjenjujte iskustva.



### **LAV** (21.07 - 21.08)

I dalje nižete uspjehe. Stalo vam je ne samo do toga da vas okolina cijeni, već i do novca. Morate voditi računa o onome od čega se živi. Ušli ste u povoljno razdoblje za rad, pa nećete ostati neprimijećeni.



### **DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Ovo razdoblje je povoljno za one koji se bave pravom, filozofijom ili stranim jezicima. U ovim područjima ćete uz minimum napora postići maksimalne rezultate. Budite oprezni i nemojte se zalijetati.



### **VAGA** (23.09 - 22.10)

Imate osjećaj da vam novac klizi iz ruku. Osjećaj je pravi jer su želje uvijek veće od mogućnosti. Uspješno se oporavljate od zdravstvenih problema. Mnoge Vage imaju problema s jednom muškom osobom.



### **ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Mnoge usamljene Škorpije napokon shvataju prednost života u zajednici. Ukoliko nisu ozvaničili vezu, eto prilike! Ako se upravo spremate uploviti u bračnu luku, šanse da brak uspije su velike.



### **STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Bacili ste se na novi posao u kojem do izražaja dolaze vaše sposobnosti. Na izvjestan način ćete se i emotivno srediti. Iako ste bili prilično nervozni, ukučani su vas trpjeli znajući da je to stanje prolazno.



### **JARAC** (21.12 - 19.01)

Nezadovoljni ste emotivnim životom, pa ćete maštati o tome kako prevariti partnera. To najvjerojatnije nećete učiniti jer ste osoba koja drži do moralnih vrijednosti. Volite čiste situacije.



### **VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Rješavate imovinsko-pravne probleme. Naglašena je potreba za sigurnošću materijalne prirode. Nesigurnost i neraspoloženje vješto prikrivate. Ne želite da drugi misle da ste slaba i neuspješna osoba.



### **RIBE** (19.02 - 20.03)

Ljudi iz vašeg okruženja misle da se čudno ponašate. Partner se slaže s time i smatra da ste bezrazložno neugodni i selektivni. Iako vam pokušava ukazati na pogreške, u tome neće uspjeti.

## *Mala riznica velikih misli*



*Leonardo da Vinci (1452 - 1519)*

Ko druge vrijeđa, sebe ne zaštićuje.



*Winston Churchill (1874 - 1966)*

U pobjedi: velikodušnost. U miru: dobra volja.



*Ivan Cankar (1876 - 1916)*

Laž ne ubija toljagom, ali se provlači krvnim žilama poput otrova, polako i oprezno, pa se i ne primjećuje kako djeluje.




*Buda (560 - 480 p.n.e.)*

Ako su žalost i radost, ljubav i mržnja koji se javljaju u svakom svjesnom biću djelo božije, onda i sam bog mora osjećati žalost i radost, ljubav i mržnju; a ako on to sve osjeća, kako bi onda mogao biti savršen? Ako je bog stvoritelj svega i ako se sva bića moraju tiho potčiniti njegovoj moći, šta onda vrijedi živjeti život vrline? Jer zlo i dobro djelo bilo bi tada jednako, naime sva bi djela poticala od boga i sva bila ista kao i njihov stvaralac.

## Četiri osobe uhapšene u vezi sa smrću Philipa Seymora Hoffmana

U saopštenju policije navodi se da je Hoffman (46) pronađen mrtav u svom stanu u regiji Greenwich Village u Manhattanu, te da je ustanovljeno da je preminuo uslijed pretjeranog uzimanja droge. Hoffman se liječio od konzumiranja droge, a krajem maja prošle godine završio je rehabilitacioni program za odvikavanje od droge, uključujući i heroin.



Glumac sa kostimografkinjom Mimi O'Donnell ima troje djece - Coopera (10); Tallulah (7) i Willa (5).

Hoffman je četiri puta bio nominiran za Oscara. Tokom karijere igrao je desetine zapaženih uloga u značajnim filmskim ostvarenjima. On je 2005. godine dobio Oscara u kategoriji za najboljeg glumca u filmu Capote. Hoffman je, također, i dobitnik nagrade Zlatni globus.

Četiri osobe su uhapšene u vezi s drogom koja je pronađena u stanu filmske zvijezde Philipa Seymoura Hoffmana nakon njegove smrti usljed predoziranja drogom. Hapšenja su uslijedila tokom racije u zgradi na Manhattanu u Kineskoj četvrti nakon što je policija pratila trag heroina za koji se vjeruje da je doveo do smrti Oskarovca.

Portparol njujorške policije izjavio je Reutersu da su policajci pronašli narkotike u zgradi u Kineskoj četvrti i da su četiri osobe uhapšene. On je odbio potvrditi da su hapšenja povezana s Hoffmanovom smrću.

Drugi policijski portparol je izjavio da heroin pronađen u Hoffmanovom stanu nije mogao biti miješan s fentanilom, sintetičkom drogom za koju se vjeruje da je odgovorna za brojne smrtne slučajeve od predoziranja u posljednjim mjesecima.

- U drogi nije bilo fentanila - kazao je portparol.

Policija je pronašla tijelo 46-godišnjeg glumca na podu kupatila u njegovom stanu nakon što je pristigla poslije poziva za pomoć.

Hoffmana je nađen s iglom u ruci i plastičnim vrećama preko njegovog tijela koje su sadržavale supstancu za koju se vjeruje da je heroin.

Policijski izvori izjavili su Reutersu da je on umro od predoziranja drogom.

## Angelina i Brad napuštaju SAD

*Američki glumci Brad Pitt i Angelina Jolie preselit će se u Južnu Afriku ove godine gdje će on raditi na novom filmu.*

Par, koji ima šestoro djece, unajmio je kuću u Sandhurstu, predgrađu Johannesburga, za 7.600 dolara mjesečno.

Oni će živjeti u Južnoj Africi dok će Pitt raditi na novom filmu sa svojim prijateljem glumcem Georgeom Clooneyem.

Zasad nije poznato kada će par doputovati.

Južna Afrika sve je popularnije odredište za snimanje holivudskih filmova zahvaljujući svom pitoresknom krajoliku i niskoj cijeni produkcije.



# su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

3	8	2	1	6	7	5	9	4
5	7	9	3	8	4	6	1	2
1	6	4	2	9	5	7	3	8
2	9	5	7	4	1	3	8	6
6	3	7	8	5	9	4	2	1
8	4	1	6	2	3	9	7	5
4	1	6	9	3	8	2	5	7
9	5	8	4	7	2	1	6	3
7	2	3	5	1	6	8	4	9

		5	8			4		
	4			7		9	3	
	6							2
2					1		4	
				4				
	1		3					7
4							1	
	3	8		1			5	
		9			6	7		

## PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info). Telefon: 678.743.5731.

### KUPON ZA PRETPLATU

12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [ ] ČEK ILI MONEY ORDER

[ ] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: \_\_\_\_\_ TELEFON: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

ADRESA: \_\_\_\_\_

GRAD, DRŽAVA, ZIP: \_\_\_\_\_

BROJ KREDITNE KARTICE: \_\_\_\_\_

ISTIČE: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ POTPIS: \_\_\_\_\_

E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

# DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Došao Tihić u posjetu Britanskoj kraljici i postavio joj pitanje kako joj je uspjelo da tako dugo i uspješno vlada i kako joj je uspjelo da bude k tome i omiljena među Britancima?

"Pa to je doista jednostavno."- reče kraljica. "Okružena sam inteligentnim savjetnicima."

Tihić se zamisli: "A kako znate da je savjetnik inteligentan?"

"Ah, postavim im zagonetku i ako odgovore na nju onda su u redu."- kaže kraljica i pozove batlera: "Pozovite mi Georga Browna, molim vas."

Nakon par minuta pojavi se Sir George Brown.

"Izvolite Vaše Visočanstvo...."

"Odgovorite mi George: Vaši roditelji imaju dijete. Ono nije Vaš brat, niti Vaša sestra. Ko je to?"

"To sam ja, Vaše Visočanstvo."- odgovori George.

"Izvršno, George! Hvala Vam George."

"Eto, vidite gospodine Tihiću. To radim

jednom mjesečno sa svima. To je tajna mog uspjeha."

Tihić se zamišljen vrati u Sarajevo, pozove Mujezinovića i upita ga:

"Recite mi: Vaši roditelji imaju dijete ali ono nije Vaš brat, nit vaša sestra. Ko je to?"

Mujezinović se zamisli i nakon pet minuta kaže Tihiću: "Možete li mi dati nekoliko sati da razmislim?"

"O da, svakako!"

Mujezinović se povuče u kancelariju, nazove Terzića i pita ga:

"Vaši roditelji imaju dijete ali ono nije Vaš brat, nit vaša sestra. Ko je to?"

"Pa to sam ja!"- kaže Terzić.

Mujezinović odmah ode kod Tihića i kaže mu:

"To je Terzić, predsjedniče!"

"Ne Mujezinoviću. To je George Brown!"



VICEVI

**MALI OGLASI**

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.  
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine  
(mali oglasi)  
P.O. Box 867  
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:  
redakcija@europamagazine.info

**Prodaja**

Prodajem kuću na sprat 117m<sup>2</sup>  
u Novom Travniku, centar grada.  
Mali poslovni prostor. Cijena po  
dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan: Podlugovi, zgrada  
željeznička stanica stanica, papiri  
1/1, 54m<sup>2</sup>, potrebna adaptacija.  
Tel: 206-769-4447

Prodajem zemljište, površina  
5000 m<sup>2</sup>, sa kućom i pomoćnom  
zgradom, koje se nalazi pored  
puta Banovići-Živinice, mjesto  
Donja Višća. Tel: 713-773-1098 ili  
011387-65-344-458

Prodajem stanove od 40m<sup>2</sup> do  
53m<sup>2</sup> u Banja Luci-Novakovići,  
nova gradnja sa terasom, blindo  
vrata. Tel: 616-970-6504.

E-mail: enkozd@yahoo.com

Prodajem dva dvosobna stana u  
Sarajevu: Grbavica 52m<sup>2</sup> i Hrasnica  
42m<sup>2</sup>. Zemljište 5000m<sup>2</sup>/Blatnica-  
Mostar. E-mail: susac@rogers.com

Prodajem stan u Zenici. Cijena po  
dogovoru. Tel: 314-664 -8919

Prodajem kuću, predgrađe Saraj-  
eva, 140m<sup>2</sup>, telefon, struja, voda, 4  
duluma zemlje sa 108 voćaka.  
Tel: 011381 64 886 2544

Prodajem nedovršenu vikendicu na  
Vlašiću sa svim urednim papirima.  
Tel: 678-313-9914

Prodajem trosoban stan 83m<sup>2</sup>, III  
sprat u Lukavcu, novi dio grada.

Namjestena kuhinja, blindirana  
vrata i jos mnogo toga.  
Tel: 904-514-2133

Prodajem renoviran stan u  
Zavidovićima kod bolnice, 76,5m<sup>2</sup>.  
Montaža. Cijena 60,000.00km.  
Tel: 904-739-0424

Prodajem kuću sa stvarima u  
Dvorovima površine 56m<sup>2</sup> sa 2  
duluma okućnice i voćnjakom.  
Kuca ima građevinsku dozvolu za  
eventualnu dogradnju. Tel. 619-  
913-7914 ili 858-558-0664

Prodajem kuću, Krajišina, Stolac.  
Nova gradnja, dvospratna, 1 dulum  
i 225m<sup>2</sup>. Papiri 1/1. Tel: 260-482-  
8013 ili 260-445-6093

Izdajem trosoban stan,  
Lawrenceville. Tel: 678 793 5400

Izdajem dvosoban stan sa dva  
kupatila na predivnoj lokaciji South  
County-St. Louis, MO 63125  
Tel: 314 532 3066

**Razno**

Upoznao bih ženu, bosanku, staru  
do 60. godina radi druženja.  
Tel: 314-484-5049

Traži se žena za čišćenje kuća.  
Fleksibilni sati. Mogućnost dobre  
zarade. Sve informacije na telefon:  
404-547-7017

**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE  
DO 20 RIJEČI**

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

---



---



---

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046  
E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info) • Tel: 678.743.5731

*Impressum*

Europa Magazine  
ISSN 1939-3423  
Address: P.O. Box 867  
Lawrenceville, Georgia 30046-0867  
United States of America  
Phone: +1 (678) 743 5731

**Europa**

E-mail: [editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)  
[www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić  
Senior Photographer and Graphic De-  
sign Manager: Dan Dalibor Spalat  
Graphic Design: Aldin Ajanovic,  
Internet Presentation: Damir Setkic  
Freelance writer Europe: Milan Pekić  
Community: Enes Selimović  
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici  
naših gledatelja, kontaktirajte

*Jedna jedina*  
**BosnaTV**  
bosnatv.com  
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**  
www.fastv.com  
1-866-639-8911

# EMC CARGO

[WWW.EMCCARGO.COM](http://WWW.EMCCARGO.COM)




 **\$1.290**

**AUTOMOBIL**

 **\$1.390**

**SUV/VAN**

 **\$690**

**MOTOR**

 **\$790**

**JET SKI/ATV**

 **\$99**

**PAKET**

 **od \$100**

**NAMJEŠTAJ**  
(po komadu)

## **SELIDBE USA-BOSNA**

**KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR**

\* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,  
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

\* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,  
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

**Tel: 1-866-877-7271**